



Broj: 02-05-17212-14/15  
Sarajevo, 05.06.2015. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na **Devetoj** sjednici održanoj **05.06.2015.** godine, donijela je sljedeći

## ZAKLJUČAK

- 1. Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu.**
- 2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.**

**P R E M I J E R**

**Elmedin Konaković**

### Dostaviti:

- 1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo**
- 2. Skupština Kantona Sarajevo**
- 3. Premijer Kantona Sarajevo**
- 4. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo**
- 5. JU „Collegium artisticum“, Sarajevo (putem Ministarstva kulture i sporta)**
- 6. Evidencija**
- 7. A r h i v a**



web: <http://vlada.ks.gov.ba>  
e-mail: [vlada@vlada.ks.gov.ba](mailto:vlada@vlada.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070  
Fax: + 387 (0) 33 562-211  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 117., a u vezi člana 120. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_.2015. godine, povodom razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu, donijela je slijedeći

## ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu.

Broj:01-05-\_\_\_\_\_/15  
\_\_\_\_\_.2015. godine  
S A R A J E V O

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Sejo Bukva



Broj: 12- 02- 05- 7192 - 10/15  
Sarajevo, 18.05.2015. godine

JAVNA USTANOVA  
„COLLEGIUM ARTISTICUM“


ul. Terezije bb  
71000 Sarajevo

**Predmet: Mišljenje na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  
JU „Collegium artisticum“, Sarajevo“ za 2014. godinu**

U skladu sa članom 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) Javna ustanova „Collegium artisticum“, Sarajevo je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu, te dajemo sljedeće

### MIŠLJENJE

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo utvrdilo je da je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu pripremljen u skladu sa odredbama Odluke o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/12) i predlaže da se isti prihvati, jer je Program rada Javne ustanove za 2014. godinu realizovan.

  
MINISTAR  
Samer Rešidat

#### DOSTAVITI:

1. Javnoj ustanovi
2. Vladi Kantona
3. a/a



web: <http://mks.ks.gov.ba>  
e-mail: [mkis@ks.gov.ba](mailto:mkis@ks.gov.ba);  
[mkis\\_kabinet@ks.gov.ba](mailto:mkis_kabinet@ks.gov.ba)  
Tel/fax: + 387 (0) 33 562-062  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Sarajevo, 13.3.2015.  
Broj: 26-1/15

U skladu sa Odlukom o Metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 29/12), vršioći dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Collegium artisticum na nastavku sjednice 13.3.2015. godine donose

#### ODLUKU

##### I

Vršioći dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Collegium artisticum usvajaju Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Collegium artisticum za 2014. godinu.

##### II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:  
-Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo  
-Arhiva JU Collegium artisticum

V.D. Predsjednik Upravnog odbora

Srđa Hrišćević





COLLEGIUM  
ARTISTICUM

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO

935

PRIMLJENO: 29-04-2015			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
12			

Javna ustanova Collegium artisticum, Terezija bb, Sarajevo  
+387 33 270 750; f. +387 33 270 751, e. [collegium@open.net.ba](mailto:collegium@open.net.ba)

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovina  
Kanton Sarajevo  
Ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo, 29.4.2015.  
Broj: 2715

PREDMET: Dostava Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Collegium artisticum za 2014. godinu

Poštovani,

Dostavljamo Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Collegium artisticum sa potrebnim priložima.



Dostavljeno:  
- Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo  
- Arhiva JU Collegium artisticum

Identifikacijski broj: 4200084740008  
Porezni broj: 01073235

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Javna ustanova "COLLEGIUM ARTISTICUM"

**IZVJEŠTAJ O RADU**

**Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM"  
za period 1.1. do 31.12.2014. godine**

Sarajevo, 28.4.2015.

Broj: 26/15

*Sarajevo, mart 2015. godine*

## I UVODNI DIO

Izvršaj o radu za 2014. godinu JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" sačinjen je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvršajta o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 29/2012 od 29. juna 2012. godine.

Izvršaj o radu sa finansijskim izvršajem za 2014. godinu obuhvata period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, a programski poslovi i zadaci sistematizirani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršaja.

Na osnovu čl. 12. tačka c) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13), člana 14, a u vezi člana 3. i 6. Zakona o ustanovama («Službeni list R BiH», br. 6/92, 8/93, 13/94), člana 6. Stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo», br 42/13 – Prečišćeni tekst), čl. 13 i 14. Zakona o muzejskoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 2/00 i 7/05) i Pravilnika o uslovima za osnivanje i početak rada muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 24/00), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 10.09.2014. donijela je **Odluku o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu «Centar za kulturu Kantona Sarajevo».**

Prema čl. 2 stav (3) ove Odluke, Javna ustanova se organizuje u tri organizacione jedinice i to a) organizaciona jedinica «Bosanski kulturni centar» za opšte kulturne djelatnosti, b) organizaciona jedinica «Collegium artisticum» za galerijsku djelatnost, c) organizaciona jedinica «Sarajevo art» za muzičko scenske djelatnosti. Prema čl. 6 stav (1) ove Odluke, Javna ustanova preuzima sve poslove te zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhivu, sredstva za rad i finansijska sredstva, kao i sva prava i obaveze bivših Javnih ustanova: a) Javne ustanove «Bosanski kulturni centar», b) Javne ustanove «Collegium artisticum», c) Javne ustanove «Sarajevo Art».

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama 18.9.2014. godine, a prema čl. 25, Danom upisa Javne ustanove u sudski registar, pretaće sa važenjem a) Odluka o osnivanju JU BKC Sarajevo («Službene novine KS», br. 3/99 – prečišćeni tekst, 33/07 i 1/13), b) Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Collegium artisticum («Službene novine KS, br. 3/99 – prečišćeni tekst 10/99, 33/07 i 1/13), c) Odluka o osnivanju JU Sarajevo art («Službene novine KS», br. 13/99, 33/07 i 1/13).

### 1.1. Naziv, osnivač, sjedište, identifikacioni broj ustanove

**Naziv:** Javna ustanova "COLLEGIUM ARTISTICUM"

**Osnivač:** Kanton Sarajevo

**Sjedište:** Sarajevo, Terezije bb, Centar Skenderija

**Identifikacioni broj:** 4 2 0 0 0 8 4 7 4 0 0 8

### 1.2. Struktura korisnika i djelatnost Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM"

Korisnici usluga JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" su kulturni djelatnici i poštovaoci umjetnosti.

Collegium obavlja trajno i kontinuirano društvenu djelatnost određenu Odlukom o osnivanju i označenu u Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/10) i to:

#### **90.01 Izvođačka umjetnost**

Ovaj razred uključuje:

Pripremu i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:

- Djelatnost pozorišnih i plesnih grupa ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestara ili muzičkih sastava
- Djelatnost slobodnih umjetnika, kao što su glumci, plesači, muzičari, predavači ili govornici.

#### **91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva**

Ovaj razred uključuje:

- Dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd, kao i rad državnog arhiva:
- Organizacije zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
- Izradakataloga (katalogiziranje zbirki)
- Posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
- Pronalaženje materijala prema zahtevima korisnika itd.
- Djelatnosti fototeka i filmoteka

#### **91.02 Djelatnost muzeja**

Ovaj razred uključuje:

- Rad muzeja svih vrsta:
- Umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, kostima, keramike, srebrnine
- Prirodoslovnih, naučnih i tehničkih muzeja, historijskih muzeja, uključujući vojne muzeje
- Ostalih specijaliziranih muzeja
- Muzeja na otvorenom

**Djelatnost "Collegiuma" obuhvata prezentaciju i unapređenje likovnih i primijenjenih umjetnosti i arhitekture (djelatnosti slobodnih umjetnika kao što su slikari, kipari, grafičari, dizajneri, arhitekti).**

Pored navedenog, JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" je otvoreni prostor za kulturni i društveni dijalog, u skladu sa tradicijom koju slijedi dugi niz godina, a koja počiva na idejama umjetničkog pokreta *Collegium artisticum* iz 1939. godine. U tom smislu, u prostorijama JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" organizuju se javne tribine, prezentacije, promocije i diskusije iz oblasti društvenog djelovanja i umjetničkog stvaralaštva.

### **1.3. Upravljanje i rukovođenje u Javnoj ustanovi "COLLEGIUM ARTISTICUM"**

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi "COLLEGIUM ARTISTICUM" je **Upravni odbor**.

Način izbora, sastav i nadležnost Upravnog odbora određen je odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine FBiH", broj 12/03 i 34/03), Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o muzejskoj djelatnosti i Pravilima Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM".

Organ rukovođenja u Javnoj ustanovi "COLLEGIUM ARTISTICUM" je **direktor/ica**.

Izbor, imenovanje i razrješenje dužnosti direktora određen je odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine FBiH", broj 12/03 i 34/03), Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o muzejskoj djelatnosti i Pravilima Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM".



#### **1.4. Organizacija rada u Javnoj ustanovi "COLLEGIUM ARTISTICUM"**

Organizacija rada u JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" utvrđuje se tako da se osigura tačno, stručno, racionalno, efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka iz djelatnosti JU "COLLEGIUM ARTISTICUM".

Za izvršavanje poslova i zadataka u JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" utvrđena su radna mjesta, sa odgovarajućom školskom i stručnom spremom, radnim iskustvom i brojem izvršilaca. Stručne poslove obavljaju zaposlenici koji imaju odgovarajuću spremu i stručno zvanje. Bliži uslovi i postupak sticanja stručnih zvanja regulisani su Pravilnikom o stručnim zvanjima, uslovima i načinima sticanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 6/01).

Na osnovu godišnjeg programa rada JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" svaki zaposlenik JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" utvrđuje tromjesečne i mjesečne planove rada, kojima se bliže određuju nosioci poslova, saradnici u realizaciji posla, rokovi za izvršenje poslova, finansijski predračun radova, mogući izvori finansiranja i način rada. Planovi rada dostavljaju se direktoru najkasnije do 5.-og u mjesecu za tekući mjesec i naredni kvartal.

Zaposlenici JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" podnose direktoru izvještaj o izvršenom planu rada najkasnije do 5.-og u mjesecu za protekli mjesec.

U cilju što učinkovitijeg ostvarenja djelatnosti JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", trenutno su uspostavljene tri radne funkcije:

- kustos/ica
- tehnički poslovi
- čuvar obezbjeđenja izložbe

#### **1.5. Vanjski saradnici**

JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" održava kontinuiranu saradnju sa drugim kulturnim ustanovama i projektima u zemlji i inostranstvu.

Po potrebi, JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" angažuje vanjskog saradnika kustosa-dokumentaristu.

JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", putem izvođačkih ugovora, angažuje radnike za privremene i povremene poslove: pravne i administrativno-tehničke poslove, poslove računovođe, poslove magacionera, poslove tehničke postavke, poslove čišćenja i održavanja prostora, poslove održavanja elektroinstalacija.

#### **1.6. Finansiranje Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM"**

Javna ustanova "COLLEGIUM ARTISTICUM" se finansira iz Budžeta Kantona Sarajevo, vlastitih prihoda, donacija i drugih izvora koji su u skladu sa zakonom.

S obzirom na restriktivan budžet, nužno će biti davanje akcenta na povećanje vlastitih prihoda po svim osnovama, ali i apliciranje s našim projektima na fondovima i fondacijama.

#### **1.7. Planovi i Program rada**

Godišnji program rada na nivou ustanove predlažu direktor/ica i kustos/ica galerije, a utvrđuje Upravni odbor JU "COLLEGIUM ARTISTICUM".

## II NORMATIVNI DIO

U oblasti normativnog dijela, ova ustanova izvršava sve potrebne radnje, u cilju usaglašavanja opštih akata sa zakonskim, podzakonskim propisima i osnivačkim aktima, za koje se u toku godine ukaže potreba.

Na četvrtoj redovnoj sjednici (21.4.2014) v.d. upravni odbor JU Collegium artisticum razmatrao prijedlog izmjena Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Na nastavku četvrte redovne sjednice (28.4.2014) usvojen je prijedlog izmjena **Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta**, usklađen sa tabelarnim izvodom iz Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća uposlenika u javnim ustanovama kulture Kantona Sarajeva. Pravilnik o radu br. 54/14 od 28.4.2014.g. i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 54-1/14 od 28.4.2014.g. upućen je na usvajanje Vladi Kantona putem Ministarstva kulture i sporta.

## III TEMATSKI DIO

U periodu 1.1.-31.12.2014. godine Javna ustanova COLLEGIUM ARTISTICUM je ostvarila planirani program koji uključuje kapitalni program pod nazivom *Rekonstrukcija sjećanja*, a u okviru kontinuiranih poslova ostvarena su 22 programa od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja (detaljniji opis u nastavku).

Pored tradicionalnih izložbi u saradnji sa ULUBIH, ULUPUBIH i AABIH, tokom 2014. godine ostvarene su saradnje sa Gradskim Centrom za umjetnost Nicosia (Kipar), Kulturnim centrom Beograd i Studentskim centrom Zagreb, Muzejom savremene umjetnosti Rijeka i Culturmaker institute Ljubljana, Akademijom likovnih umjetnosti Trebinje, kao i sa Muzejom savremene umjetnosti Cetinje gdje je predstavljena kolektivna izložba bosansko-hercegovačkih umjetnika i umjetnica u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti Cetinje.

U 2014. godini održani su planirani događaji u sklopu kapitalnog programa *Rekonstrukcija sjećanja*:

### 1.

#### 1.1 Kapitalni program: REKONSTRUKCIJA SJEĆANJA

*Nosilac pripreme:* Javna ustanova COLLEGIUM ARTISTICUM u saradnji sa partnerima

*Organ koji razmatra:* organ rukovođenja

*Događaj:*

Kolektivna izložba **AFTERMATH. POSLJEDICE-PROMJENA KULTURNOG PEJZAŽA**, u saradnji sa Centrom za savremenu fotografiju Photon Ljubljana

*Datum održavanja:* 12.5.-26.5.2014.

*Opis:*

Projekat istražuje ulogu fotografije u registrovanju i artikulaciji socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih promjena koje su obilježile ovo područje u posljednje dvije decenije. Izložba je rezultat kustosko-umjetničkog istraživanja 2012-2013. godine u organizaciji Centra za savremenu fotografiju Photon Ljubljana. U specifičnom vremenskom rasponu (1991-2011), projekat obuhvata umjetničke refleksije i izraze različitih generacija od kojih su neki iskusili život u razdoblju prije raspada zajedničke države dok su drugi stvarali isključivo u novom društvenom kontekstu.

Radove 37 autora iz regiona odabrao je tim kustosa iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Prištine, Cetinja, Beograda i Skopja.

Inicijator projekta je Photon Centar za savremenu fotografiju Ljubljana, a partnerske institucije su: Photon (Ljubljana) / Remont (Belgrade) / Film & Film (Pula) / Collegium Artisticum (Sarajevo) / Stacion (Prishtine) / Narodni muzej Crne Gore (Cetinje) / Contemporary Croatian Photography (Zagreb). Kustoski tim: Miha Colneri Dejan Sluga (Photon, Ljubljana), Mirjana Dabović (Narodni muzej Crne Gore, Cetinje), Albert Heta i Vala Osmani (Stacion, Priština), Saša Janjić (Remont, Beograd), Ana Opalić i Sandra Vitaljić (Suvremena hrvatska fotografija, ADU Zagreb), Zoran Petrovski (MSU Skoplje) i Branka Vujanović (Collegium artisticum, Sarajevo).

Umjetnici i umjetnice: Domagoj Blažević • Boris Cvjetanović • Qëndrëse Deda • Andrej Đerković • Tomaž Gregorič • Majlinda Hoxha • Astrit Ismaili • Robert Jankuloski • Genc Kadriu • Amer Kapetanović • Silvestar Kolbas • Srđan Kovačević • Borut Krajnc • Nenad Malešević • Goran Micevski • Duško Miljanić • Bojan Mrđenović • Paula Muhr • Oliver Musović • Vigan Nimani • Ana Opalić • Lazar Pejović • Darije Petković • Ivan Petrović • Marija Mojca Pungerčar • Vojo Radonjić • Jasenko Rasol • Bojan Salaj • Tarik Samarah • Mirjana Stojadinović • Viktor Šekularac • Dejan Vekić • Sandra Vitaljić • Borko Vukosav • Milena Zarić • Ivan Zupanc • Antonio Živković

#### 1.2. Kapitalni program: REKONSTRUKCIJA SJEĆANJA

*Nosilac pripreme:* Javna ustanova COLLEGIUM ARTISTICUM u saradnji sa partnerima

*Organ koji razmatra:* organ rukovođenja

*Događaj:* Kolektivna izložba **SARAJEVO 100**, u saradnji sa ULUPUBIH

*Datum održavanja:* 17.6.-3.7.2014.

*Opis:*

ULUPUBIH - Udruženje likovnih umjetnika primijenjen umjetnosti BiH iniciralo je *Sarajevo 100* kao međunarodni umjetnički projekat koji uključuje preko 250 plakata i multimedijalnih radova grafičkih dizajnera iz 37 zemalja sa 5 kontinenata. O projektu su na otvaranju govorili: istaknuti američki dizajner g. Paul Davis, načelnik Općine Centar g. Dževad Bećirević, predstavnik Ambasade SAD u BiH g. Adam Lamoreaux, i autori projekta: Amra Zulfikarpašić, profesor grafičkog dizajna na ALU Sarajevo, Čedomir Kostović, profesor grafičkog dizajna na MSU USA.

#### 1.3 Kapitalni program: REKONSTRUKCIJA SJEĆANJA

*Nosilac pripreme:* Javna ustanova COLLEGIUM ARTISTICUM u saradnji sa partnerima

*Organ koji razmatra:* organ rukovođenja

*Događaj:* Kolektivna izložba **PUT U EVROPU – SA PRINCIPOM ILI BEZ NJEGA**, u saradnji sa Kulturnim centrom Beograd

*Datum održavanja:* 14.8.-24.8.2014.

*Opis:*

Izložba u Sarajevu je dio šireg projekta pod nazivom *Put za Evropu – sa Principom ili bez njega* koji je zamišljen kao niz izložbi savremene umjetnosti čiji se sadržaj i forma mijenjaju u zavisnosti od konteksta i prostora obzirom da nije riječ o putujućoj izložbi već o nizu stanica vizuelnog istraživanja na temu identiteta (ličnog i kolektivnog), principa, odnosa između političkog i ličnog, između istorije i života u proteklih sto godina.

*Umjetnici/e:*

Radoš Antonijević, Edin Vejselović, Ivan Grubanov, Aleksandar Jestrović Jamesdin, Srđan Keča, Marko Lulić, Vladimir Miladinović, Vladimir Nikolić, Marko Tirnanić, Milica Tomić, Ibro Hasanović, Nemanja Cvijanović.

Autorke projekta i kustoskinje: Mia David i Zorana Đaković Minniti

#### 1.4 Kapitalni program: REKONSTRUKCIJA SJEĆANJA

*Nosilac pripreme:* Javna ustanova COLLEGIUM ARTISTICUM u saradnji sa partnerima

*Organ koji razmatra:* organ rukovođenja

*Događaj:* **ALOIS SCHILD: MISDATED STORMS OF STEEL**, u saradnji sa autorom  
*Datum održavanja:* 25.9.-23.10.2014.

*Opis:*

Alois Schild, rođen u Tirolu (Austrija) 1960. godine, studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, kod Brune Gironcolia. Po povratku u Tirol, kreira Park skulptura 1992. godine i ustanovljava asocijaciju za savremenu umjetnost i galeriju čiji je cilj da pomaže i promovira mlade internacionalne umjetnike. Autor je brojnim monumentalnih projekata u javnom prostoru. Za izložbu u Sarajevu je, pored skulptura od željeza, izveo i monumentalnu instalaciju u prostoru posvećenu sjećanju na početak Prvog svjetskog rata.

#### **IV KONTINUIRANI POSLOVI**

##### **1. Rukovodni poslovi**

Galerijom upravlja i rukovodi direktor/ica i Upravni odbor kojeg imenuje Vlada Kantona Sarajevo.

##### **2. Umjetnički poslovi**

Umjetničkim poslovima rukovode direktor/ica i kustos/ica.

U okviru kontinuiranih poslova u 2014. godini, realizirane su sljedeće izložbe i događaji:

##### **1. Naziv izložbe: Grupna izložba finalista/ica konkursa Prva samostalna u Zvonu**

*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum i Zvono-Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti  
*Datum održavanja:* 10.1.-24.1.2014.

*Opis:* Izložba je organizovana u cilju promocije mladih umjetnika/ca, koji su imali svoje prve samostalne izložbe u Kafe-galeriji Zvono, kao i mladih historičarki umjetnosti koje su aplicirale na konkurs *Prva samostalna u Zvonu*. Projekat je nastao sa ciljem povezivanja teorije i prakse, u namjeri kreiranja prostora za zajedničko djelovanje mladih umjetnika/ca i budućih kustosa/ica, uz želju da steknu iskustvo profesionalne pripreme, postavke i promocije izložbe u Galeriji Collegium artisticumu.

##### **2. Naziv projekta: Samostalna izložba /Taida Jašarević: Tri ciklusa grafike (2007-2012) – samostalna izložba**

*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum, autorica

*Datum održavanja:* 16.1.-30.1.2014.

*Opis:*

**Taida Jašarević** je diplomirala na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu, odsjek za grafiku 2002. godine. Kao stipendista Vlade Japana odlazi u Japan 2004. godine gdje na Joshibi Univerzitetu za Umjetnost i Dizajn stječe titulu doktora likovnih umjetnosti 2010. godine. Taida je izlagala na brojnim selektivnim izložbama širom svijeta i dobitnica je prestižnih nagrada za grafiku među kojima izdvajamo nagradu za grafiku Internacionalnog Trijenala u Krakovu (2012), Nagradu Japanske Asocijacije za Grafiku (2011) te Guanlan Internacionalnog Bijenala Grafike u Kini (2011). Taida je članica ULUBiH-a i Univerzitetskog Komiteta za Grafičke Studije u Japanu. Izložbu su otvorili: kustosica Branka Vujanović, profesor Dževad Hozo i nj.e. Hideo Yamazaki, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini.

##### **3. Naziv projekta: Program otvorenja Festivala Sarajevska zima**

*Nosilac pripreme:* Internacionalni Festival Sarajevska zima, Specijalni gost festivala: Južna Koreja

*Datum održavanja:* 8.2.2014.

*Opis projekta:* Program su otvorili: direktor Festivala Ibrahim Spahić, organizator iz Južne Koreje Park Byong-Uk i nj.e. ambasador Južne Koreje u Bosni i Hercegovini.

4. **Naziv projekta: *Nine dragon heads* – grupna izložba u okviru Festivala Sarajevska zima**  
*Nosilac pripreme:* Festival Sarajevska zima, JU Collegium artisticum, Nine Dragon Heads  
*Datum održavanja:* februar 2014.  
*Opis projekta:* Nine Dragon Heads je internacionalna zajednica umjetnika koja se zalaže za nomadski pristup i vezu između umjetnosti i prirode, između kulturne raznolikosti i univerzalne vrijednosti prirode. Ove godine u Sarajevu su održane sljedeće internacionalne izložbe: “Twist to exist” (kustos: Jessy Rahman), “Artisterium“ (kustos: Magda Guruli), „AID office of Denmark“ (kustos: Steen Rasmussen); Video art iz Kine (kustos: Reg Newit).
5. **Naziv projekta: Izložba korejskesavremene umjetnosti i fotografije – u okviru Festivala Sarajevska zima**  
*Nosilac pripreme:* Festival Sarajevska zima, JU Collegium artisticum, Nine Dragon Heads  
*Datum održavanja:* februar 2014  
*Opis projekta:* Kolektivna izložba savremene umjetnosti Južne Koreje (kustos: Pang Hyo-Sung): Heo Eun Young, Kwon Sun Young, Song Cha Young, Lee Hong Jeon, Pang Hyo Sung, Kim Yong-Wook, Lee Seung Taek, Shin Yoo La, Park Byoung UK, Lee Young Mi  
 Kolektivna izložba savremene fotografije Južne koreje (kustos: Moon, Sang-Wook): Shim, Myung-Hee. Han, Hee-Joon. Hwang, Hee-Sun. Jang, Won-Kyu Jeong, Ji-Yoon. Jeong, Sang-Wun. Kim, Ji-Won. Kim, Sun-Hoi. Kim, Tae-Geun Lee, Eun-Jeong. Lee, Jae-Bok. Lee, Jae-Kwang. Lee, Seung-Woo. Nam, Tack-Oon. Sim, Yeon-Hee  
 Uvodno predavanje održala je likovna kritičarka Annelise Zweek.
6. **Naziv projekta: *Tradition-Reversal*, Kolekcija Muzeja savremene umjetnosti Solun, Grčka**  
*Nosilac pripreme:* Festival Sarajevska zima, JU Collegium artisticum, Specijalni gost Festivala Grčka  
*Datum održavanja:* 25.2.-25.3.2014.  
*Opis projekta:* Izložba obuhvata djela koja su ušla u stalnu kolekciju Muzeja savremene umjetnosti Solun. Djela – slike, skulpture, instalacije, fotografije i video projekcije – su usklađena tako da evociraju asocijacije na mediteransku regiju kao zajedničko mjesto porijekla, referentnu tačku u polju intenzivnih i dramatičnih transformacija. Kustosi izložbe Katerina Koskina i Yannis Bolisželjeli su ispitati moguće postojanje zajedničkog idioma koji poprma jezičku formu i aludira čak na zajednički identitet ili zajedničku sudbinu. Izložbu su otvorili: direktor Festivala Ibrahim Spahić, kustosica Katarina Koskina i nj.e. ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini.
7. **Naziv izložbe: *Collegium artisticum*, izložba članova ULUBiH, ULUPUBiH, AABiH povodom 6. aprila, Dana oslobođenja grada**  
*Nosilac pripreme:* ULUBiH, ULUPUBiH, AABiH, JU Collegium artisticum  
*Datum održavanja:* april 2014  
*Opis projekta:* Tradicionalna selektorska godišnja izložba “Collegium artisticum“ predstavlja godišnju produkciju članova ULUBiH, ULUPUBiH, AABiH. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sarajeva.
8. **Naziv projekta: Sajam univerziteta, fakulteta i visokih škola**  
*Nosilac pripreme:* Logos-Centar za kulturu i edukaciju Tuzla  
*Datum održavanja:* 23.4.-27.4. 2014  
*Opis projekta:* Logos-Centar za kulturu i edukaciju iz Tuzle unajmljuje prostor Collegium artisticuma za realizaciju Sajma univerziteta, fakulteta i visokih škola, sa ciljem da se na jednom mjestu okupe sve značajnije visokoškolske institucije kako bi ponudile potrebne informacije potencijalnim studentima.

9. **Naziv izložbe: Izložba dva bh. umjetnika u Klubu Collegium artisticum, u sklopu promocije akcije Od opušaka do umjetnosti**

*Nosilac pripreme:* Ekološko-umjetnička grupa 3S u okviru Agencije Synergy Rex; Collegium artisticum

*Datum održavanja:* 28.4. – 28.5. 2014

*Opis projekta:* Umjetnici Saša Bukvić i Stjepo Gavrić predstaviti će skulpture, maske i reljefe napravljene od recikliranih opušaka. Izložba je dio ekološko-edukativne kampanje *Program prevencije bacanja otpada PPBO - Grad bez opušaka* i ima za cilj prikupljanje sredstava za eksperimentalni razvoj sistema za reciklažu, te jačanje svijesti o štetnosti bacanja opušaka kao prijatnu okolišu.

10. **Naziv izložbe: Kolektivna istraživačka izložba / Posljedice - Promjena kulturnog pejzaža.**

**Tendencije savremene fotografije**

*Nosilac pripreme:* Photon-Centar za savremenu fotografiju Ljubljana, JU Collegium artisticum

*Datum održavanja:* 12.5.-26.5. 2014.

*Opis projekta:*

Izložba 37 autora fotografa iz regiona koje je odabrao je tim kustosa iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Prištine, Cetinja, Beograda i Skopja, održana je u sklopu kapitalnog projekta "Rekonstrukcija sjećanja" i podržana je od Ministarstva civilnih poslova BiH po konkursu "Međunarodne saradnje". Izložba je rezultat kustosko-umjetničkog istraživanja 2012-2013. godine u organizaciji Centra za savremenu fotografiju Photon Ljubljana. Izložba je također uključena u program „Noć muzeja 2014“.

11. **Naziv izložbe: Samostalna izložba / Mustafa Dedeoglu: Istanbul – bezvremeni grad**

*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum Sarajevo, autor, Ambasada Turske u BiH

*Datum održavanja:* 16.5.-26.5.2014.

*Opis:* Istanbulski fotograf Mustafa Dedeoglu (r. 1978) stvara fotografski esej o atmosferi grada i svakodnevnom životu stanovnika Istanbula. Pored predjela bogatih historijom, na ovim fotografijama dominira melanholična estetika sporednih ulica i portreti smješteni u pejzaže koji reflektuju emotivna stanja. Izložba „Bezvremeni grad Istanbul i lica“ je tokom 2013. godine predstavljena u Rusiji (Moskva, Čuvaš, Kazan), Džordžiji i Španiji (IEFC – Katalonski institut za fotografske studije Barselona). Izložba u Sarajevu organizovana je u saradnji sa Uredom za kulturu i turizam Ambasade Turske.

12. **Naziv izložbe: Dokumentarna arhitektonska izložba Kumamoto Art Polis- Japan**

*Nosilac pripreme:* Ambasada Japana u BiH; JU Collegium artisticum

*Datum održavanja:* 30.5.-9.6.2014.

*Opis:* Kumamoto Art Polis: arhitektura kroz komunikaciju dokumentira revolucionaran pokret iz oblasti arhitekture, gdje su lokalni arhitekti, uz kreativan i umjetnički pristup, preobrazili javne i privatne institucije u jednoj od japanskih prefektura – policijske stanice, javne toalete, opštinska stambena naselja, mostove, srednje škole, gradske tržnice, muzeje, itd. Iniciran od strane guvernera Morihiro HOSOKAWA (1983-1991), koji je smatrao da kultura predstavlja stvarno naslijeđe svake vlade, ovaj projekat je predstavljao fuziju 'nove arhitekture' i regionalne historije i umjetnosti, sa svrhom kreiranja 'nove kulture' i doprinosa razvoju atraktivne regije.

13. **Naziv izložbe: Internacionalna izložba plakata Sarajevo 100**

*Nosilac pripreme:* ULUPUBIH, JU Collegium artisticum

*Datum održavanja:* 17.6.-3.7.2014.

*Opis:* Velika internacionalna izložba plakata posvećenih Sarajevu, koju je organizovalo Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH) održana je u sklopu kapitalnog programa *Rekonstrukcija sjećanja*. U kontekstu obilježavanja

stogodišnjice Sarajevskog atentata, tridesetogodišnjice XIV zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i u znak sjećanja na 1992-1995. ratnu opsadu grada, preko 200 poznatih svjetskih i regionalnih, kao i perspektivnih grafičkih dizajnera, odazvalo se pozivu da svojim kreativnim pogledom na zadatu temu Sarajevo100 (1914-2014). Projekat je obogaćenu češćem studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i SAD.

14. *Naziv izložbe:* Samostalna retrospektivna izložba / **Goran Kukić: Album u 12 ciklusa**  
*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum, autor  
*Datum održavanja:* 7.7.-8.8. 2014.  
*Opis:* Izložba je kroz 12 ciklusa predstavila djelatnost Gorana Kukića od 1980-ih do danas: Portreti, Forma, JNA84, Hard Rock, Past and Presents, XX vijek (reciklaža sjećanja), Boja, Zrak, Ab ovo, Balkan, 100 godina samoće. Izložba je izazvala veliku pažnju javnosti, naročito ciklus "Portreti" koji predstavlja istaknute ljude kulturne scene Sarajeva. Izložba je imala i humanitarni karakter: svi prilozi išli su za pomoć poplavljenim područjima. Izložbu je otvorio likovni kritičar Vojislav Vujanović.
15. *Naziv izložbe:* **Kolektivna izložba Mir, mir, mir...Put u Evropu – sa Principom ili bez njega**  
*Nosilac pripreme:* Kulturni centar Beograd, JU Collegium artisticum  
*Datum:* 14.8.-24.8.2014.  
*Opis:* Izložba 12 mladih autora iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine u organizaciji Kulturnog centra Beograd održana je u sklopu kapitalnog programa *Rekonstrukcija sjećanja*. Radi se o vizuelnom istraživanju na temu identiteta (ličnog i kolektivnog), odnosa između političkog i ličnog, između istorije i života u proteklih sto godina.
16. *Naziv izložbe:* Samostalna izložba / **Stipo Zoroja: Maternity**  
*Nosilac pripreme:* autor, JU Collegium artisticum  
*Rok za pripremu:* 28.8.-7.9.2014.  
*Opis:* Stipo Zoroja je rođen 1950. godine u Livnu. Uvršten je u likovnu enciklopediju slikara Hrvatske. Izložba je posvećena grafemu majčinstva. Izložbu je otvorio likovni kritičar Vojislav Vujanović.
17. *Naziv izložbe:* Samostalna izložba / **Bojan Stojčić: Nijedan trag ne obećava put**  
*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum, autor  
*Datum održavanja:* 12.9.-21.9.2014.  
*Opis:* Bojan Stojčić je rođen 1988. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Odsjeku za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, 2011. godine. Magistarski rad na master studiju Grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu odbranio je 2013. godine. Redovni je član ULUPUBIH. Pored grafičkog dizajna, intenzivno se bavi konceptualnom umjetnošću i crtežom.
18. *Naziv izložbe:* Samostalna izložba / **Alois Schild: Pogrešno datirane oluje od čelika**  
*Nosilac pripreme:* autor, JU Collegium artisticum  
*Datum održavanja:* 25.9.-23.10.2014  
*Opis:* Tirolski umjetnik Alois Schild svojim skulpturama od željeza i čelika želi ukazati na kreativne, duhovite i miroljubive proizvode od ovih materijala koji se koriste za izradu oružja. Njegove skulpture ostavljaju dojam nečega neukroćenog i beskonačnog, pretvarajući teške hladne materijale u organske strukture. Ove skulpture su uvijek namijenjene velikim prostorima, ali se ne nameću svojom monumentalnošću i težinom, nego svojim iznenadnim rastom poput prirodnog rastinja i neprimjetnim širenjem poput površine vode.
19. *Naziv izložbe:* Samostalna izložba: **Dejan Slavuljica: Izložba plakata B1**, u Klubu galerije Collegium artisticum

*Nosilac pripreme:* autor, JU Collegium artisticum, ULUPUBiH

*Datum održavanja:* 5.11.-25.12.2014.

*Opis:* Dejan Slavuljica (rođen 1976. godine u Tuzli) je član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH). Dobitnik je Nagrade za najbolji plakat na izložbi COLLEGIUM ARTISTICUM 2014. "Inovativno i smjelo grafičko rješenje reklamnog plakata za "Ena Collection" (2013.) priskrbilo je Dejanu Slavuljici nagradu za najbolji plakat. Autor je kroz ilustraciju i estetiku stripa ponudio nekonvencionalno rješenje reklamnog plakata za kolekciju namještaja, pri čemu prvobitna funkcija reklamnog plakata ni u jednom segmentu nije zanemarena." (iz obrazloženja stručnog žirija)

20. *Naziv izložbe:* **67. Revijalna izložba članova ULUBiH**, povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH

*Nosilac pripreme:* ULUBiH, JU Collegium artisticum

*Datum održavanja:* 25.11.-4.12.2014.

*Opis:* Revijalna izložba je tradicionalni godišnji projekat kojim Udruženje likovnih umjetnika BiHobilježava 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

21. *Naziv:* **10. Zimski salon knjige**

*Nosilac pripreme:* TKD "Šahinpašić"

*Datum održavanja:* 10.-24.12.2014.

*Opis:* U organizaciji TKD "Šahinpašić" ove godine je u prostoru galerije Collegium artisticum održan jubilarni 10. Zimski salon knjige.

22. *Naziv izložbe:* Kolektivna izložba članova Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo  
**3. SARAJEVSKI SALON**

*Nosilac pripreme:* JU Collegium artisticum, ULUKS

*Datum održavanja:* 30.12.2014.-21.1.2015.

*Opis:* U saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Kantona Sarajevo, 30. decembra 2014. godine otvorena je izložba pod nazivom "3. SARAJEVSKI SALON", na kojoj je svoje radove predstavilo 46 umjetnika i umjetnica: Rebeka Abdagić, Izet Alečković, Elma Alić-Šobot, Aleksandar Saša Bukvić, Hasan Čakar, Sead Čizmić, Lejla Čehajić, Asim Đelilović, Željko Filipović, Marina Finci, Jesenko Gavrić, Stijepo Gavrić, Amer Hadžić, Jusuf Hadžifejzović, Amela Hadžimejlić, Sulejman Haljevac, Nela Hasanbegović, Seid Hasanefendić-Trabzon, Džeko Hodžić, Adnan Hozo, Irfan Hozo, Snježana Idrizović-Vasić, Taida Jašarević, Adi Karailo, Mensud Kečo, Boško Kućanski, Mersad Kuldija, Fikret Libovac, Ragib Lubovac, Mersiha Merdžanović, Borko Močević, Hamzalija Muhić, Selena Musić, Dževdet Nikočević, Edin Numankadić, Salim Obralić, Emir Osmić, Daniel Premec, Mustafa Skopljak, Samir Sućeska, Darko Šobot, Halil Tikveša, Fra Petar Perica Vidić, Nermin Vilić, Almin Zrno, Avdo Žiga.

### **3. Tehnički poslovi**

Na poslovima tehničke postavke angažovan je jedan uposlenik u radnom odnosu i povremeno honorarni uposlenici. Također, u radnom odnosu je i uposlenik na poslovima obezbjeđenja.

### **4. Administrativni poslovi**

U ovom segmentu angažovana je spoljna saradnica na poslovima finansija.



**1.**

*Naziv:* **Godišnji izvještaj o programskoj aktivnosti za 2013. godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM"

*Rok:* januar 2014. godine

*Organ koji razmatra/donosi propis:* Ministarstvo kulture i sporta

*Kratak sadržaj propisa:*

U skladu sa odredbama Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/00 i 25/06) i Pravilima Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM" organ rukovođenja je dužan dostaviti godišnji izvještaj.

**2.**

*Naziv:* **Plan nabavke stalnih sredstava, materijala, sitnog inventara i usluga za 2014. godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* januar 2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Organ rukovođenja je sačinio plan nabavke materijala, sitnog inventara, usluga i opreme za 2014. godinu. Organ rukovođenja je obavezan u toku godine blagovremeno donositi odluke o provođenju procedure javnih nabavki, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih stalnih sredstava, materijala za izradu, usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove. Pravni osnov je sadržan u Zakonu o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05, 52/05) i Zakonu o budžetu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/06).

**3.**

*Naziv:* **Godišnji finansijski izvještaj za 2013.godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* februar 2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Godišnji obračun finansijskog plana se podnosi za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine i sastoji se od sljedećih završnih (godišnjih) izvještaja: računa prihoda i rashoda, bilansa stanja, iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju, iskaza o finansijskim podacima, posebnim podacima o plaćama i broju zaposlenih te godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta za 2013. godinu. Pravni osnov je Zakon o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:19/06), Zakon o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93, 13/94), Pravila JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", te Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 17/05).

**4.**

*Naziv:* **Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju ustanove, izvještaj o radu direktora, Upravnog odbora JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" za 2013. godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja, organ upravljanja

*Rok:* mart 2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Vlada Kantona Sarajevo/Skupština Kantona Sarajevo

*Kratak sadržaj propisa:*

Izveštaj se podnosi za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine i sadrži ocjenu izvršenja programa rada JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", a na osnovu Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Pravilima JU "COLLEGIUM ARTISTICUM".

**5.**

**Naziv: Izveštaj o poslovanju – Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana za 2013. godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* mart 2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Izveštaj se podnio za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine i sadrži sva sredstva predviđena Finansijskim planom za 2013. godinu i njihov utrošak po kontima, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93, 13/94), Zakonom o budžetu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06) i Pravilima JU "COLLEGIUM ARTISTICUM".

**6.**

**Naziv: Izveštaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" za period 01.01.2014. – 31.03.2014. godine**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* 30.04.2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Izveštaj se podnio za period 01.01.2014. do 31.03.2014. godine i sadržavao je planirane i ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06) i Zakon o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo.

**7.**

**Naziv: Izrada Prijedloga finansijskog plana za 2014. godinu i naredne dvije godine**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* 30.04.2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Prijedlog finansijskog plana za 2014. godinu i naredne dvije godine sadržavao je prihode i primitke po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period, planirani broj i strukturu zaposlenih za budžetsku godinu i naredne dvije, obrazloženje finansijskog plana, plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine, a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06).

**8.**

**Naziv: Izveštaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* 31.07.2014. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Izveštaj se podnio za period 01.01.2014. do 30.06.2014. godine i sadržavao je planirane i ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, sa

obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06) i Zakon o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo.

**9.**

**Naziv: Zahtjev za dodjelu sredstava JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* 1. avgust 2014. godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Prijedlog Zahtjeva za dodjelu sredstava sadrži plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budžetsku godinu sa odgovarajućom analizom i obrazloženjem .

Pravni osnov je sadržan u Zakonu o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06) i Pravilima JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", a prema uputstvu ili instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

**10.**

**Naziv: Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" za period 01.01.2014. do 30.09.2014. godine**

*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ rukovođenja

*Rok:* 31.10.2013. godine

*Organ koji razmatra /donosi propis:* Upravni odbor

*Kratak sadržaj propisa:*

Izvještaj se podnosi za period 01.01.2014.-30.09.2014. godine i sadržavao je planirane i ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06) i Zakon o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo.

**11.**

**Naziv: Izrada Nacrta Programa rada sa Nacrtom Finansijskog plana JU "COLLEGIUM ARTISTICUM" za 2015. godinu**


*Nosilac izrade:* JU "COLLEGIUM ARTISTICUM", organ upravljanja

*Datum izrade:* 01.10.2014. godine

*Organ koji je razmatrao /donio propis:* Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

*Kratak sadržaj propisa:*

Nacrt Programa rada iskazan je kroz: uvodni dio, tematski dio, normativni dio, kontinuirani poslovi, kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Javna ustanova "COLLEGIUM ARTISTICUM"

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU**

**Javne ustanove "COLLEGIUM ARTISTICUM"  
za period 1.1. do 31.12.2014. godine**

Sarajevo, 28.4.2015.

Broj: 26/15

*Sarajevo, mart 2015. godine*

Sarajevo, 22.9.2014.  
Broj: 93/14

Na osnovu čl. člana 26. tačka (2) Pravila JU „Collegium artisticum“ (br. 11/13 od 29.01.2013. godine), v.d. Upravni odbor JU „Collegium artisticum“ na petoj sjednici, održanoj 22.9.2014. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o razrješenju vršioca dužnosti direktora**

(I)

Branka Vujanović razrješava se sporazumno sa funkcije vršioca dužnosti direktora JU „Collegium artisticum“ na vlastiti zahtjev navedene, u kojem je obrazloženo da zbog odlaska na specijalizaciju u inostranstvo nije u mogućnosti obavljati funkciju vršioca dužnosti JU „Collegium artisticum“ zaključno sa datumom **08.10.2014.**

Funkciju vršioca dužnosti direktora JU „Collegium artisticum“ Branka Vujanović obavljala je na osnovu odluke o imenovanju br. 02-05-31913-3.3/13 od 19.12.2013. godine.

(II)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Srđa Hrišćević  
Predsjednika Upravnog odbora  
JU Collegium artisticum

Dostaviti:

- Javna ustanova „Collegium artisticum“
- Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
- Navedena



Javna ustanova Collegium artisticum, Terezija bb, Sarajevo  
+387 33 270 750; f. +387 33 270 751, e. [collegium@open.net.ba](mailto:collegium@open.net.ba)

Sarajevo, 8.10.2014.  
Broj: 110 - 2 / 14

#### Izveštaj o radu v.d. direktorice za period 1.1.2014. - 8.10.2014.

Za vršioca dužnosti direktorice JU Collegium artisticum imenovana sam do okončanja konkursne procedure imenovanja direktora. Budući da sam obavljala posao kustosice JU Collegium artisticum, tokom 2014. godine sam nastavila obavljati i kustoske poslove vezane za kontinuiranu realizaciju izložbenog programa. JU Collegium artisticum je tokom 2014. godine funkcionisala sa ukupno tri uposlenika (v.d. direktorica, tehnički operater, obezbjeđenje), te su radi otežanog procesa realizacije programa, po potrebi angažovani spoljni saradnici/kustosi i koordinatori izložbi. V.d. Upravni odbor JU Collegium artisticum uputio je Vladi Kantona putem Ministarstva kulture i sporta zahtjev za dobijanje saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunjavanje radnog mjesta kustosa.

Odlukom v.d. Upravnog odbora JU Collegium artisticum br. 93/14 22.9.2014. godine, razriješena sam sporazumno funkcije vršioca dužnosti direktora JU Collegium artisticum, zaključno sa datumom 8.10.2014.

Tokom 2014. godine obavljala sam poslove prema usvojenom Programu rada sa finansijskim planom za 2014. godinu, u skladu sa zakonom i Pravilima JU Collegium artisticum.

Do navedenog datuma realizovan je planirani izložbeni program opisan u Izveštaju o radu za period 1. 1. - 30. 9. 2014. godine i utvrđen je Nacrt programa rada za 2015. godinu.



*Branka Vujanović*  
Branka Vujanović  
v.d. direktorica  
JU Collegium artisticum



Javna ustanova Collegium artisticum, Terezija bb, Sarajevo  
t: 033 270 750; f: 033 270 751; e: collegium@open.net.ba

Sarajevo, 22.9.2014.  
Broj: 94/14

Na osnovu čl. 58 (stavka 2) Pravilnika o radu JU „Collegium artisticum“, v.d. Upravni odbor JU „Collegium artisticum“ na petoj sjednici, održanoj 22.9.2014. godine, donosi

## **RJEŠENJE**

o sporazumnom prekidu radnog odnosa

(I)

Ovim rješenjem sporazumno se prekida radni odnos između poslodavca JU „Collegium artisticum“ i uposlenice Branke Vujanović na radnom mjestu kustosa, na vlastiti zahtjev navedene, u kojem je obrazloženo da odlazi na specijalizaciju u inostranstvo, zaključno sa datumom **08.10.2014.**

(II)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

- Javna ustanova „Collegium artisticum“
- Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
- Navedena

Srđa Hrisafović  
v.d. predsjednika Upravnog odbora  
JU Collegium artisticum

Sarajevo, 8.10.2014.  
Broj: 110-1/14

**PREDMET: Izvještaj o radu v.d. Upravnog odbora za period 30.12.2013.-30.9.2014.**

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo od 12.12.2013. imenovani su vršioци dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Collegium artisticum. Na konstituirajućoj sjednici v.d. predsjednika i članova UO JU Collegium artisticum (18.12.2013) donesena je Odluka o imenovanju Branke Vujanović za vršioca dužnosti direktora JU Collegium artisticum.

U periodu od 30.12.2013. do 30.9.2014. godine v.d. Upravnog odbora JU Collegium artisticum održao je pet (5) sjednica i na njima razmatrao pitanja iz nadležnosti UO i problematiku funkcionisanja Javne ustanove.

Na prvoj redovnoj sjednici (30.12.2013) izvršen je uvid u osnovnu dokumentaciju galerije i u tekući rad galerije i arhivu galerije.

Na drugoj redovnoj sjednici (28.1.2014) prihvaćen je Prijedlog programa rada sa finansijskim planom za 2014. godinu i razmatrana tekuća pitanja.

Na trećoj redovnoj sjednici (24.3.2014) usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2013.

Na četvrtoj redovnoj sjednici (21.4.2014) razmatrano je pitanje izmjena Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i razmatran je prijedlog o prijemu na upražnjeno radno mjesto kustosa.

Na nastavku četvrte redovne sjednice (28.4.2014) usvojen je prijedlog Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na petoj redovnoj sjednici (22.9.2014) donesena je Odluka o sporazumnom razrješenju Branke Vujanović sa funkcije vršioca dužnosti direktora JU Collegium artisticum, na vlastiti zahtjev imenovane u kojem je obrazloženo da odlazi na specijalizaciju u inostranstvo, zaključno sa 8.10.2014. Doneseno je Rješenje o sporazumnom prekidu radnog odnosa za Branku Vujanović, zaključno sa datumom 8.10.2014. Upućen je zahtjev za dobijanje saglasnosti od Vlade Kantona za raspisivanje konkursa za popunjavanje radnog mjesta kustosa JU Collegium artisticum.

Na nastavku pete redovne sjednice (25.9.2014) usvojen je Izvještaj o radu za period 1.1.-30.9.2014. godine i donesena je Odluka o usvajanju Nacrta Programa rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.



Srđa Hrisafović  
v.d. predsjednika UO  
JU Collegium artisticum





Javna ustanova Collegium artisticum, Terezija bb, Sarajevo  
+387 33 270 750; f. +387 33 270 751, e. [collegium@open.net.ba](mailto:collegium@open.net.ba)

Sarajevo, 08. 10. 2014.  
Broj: 110-3/14

**PREDMET:**  
Napomena za Izvještaj Nadzornog odbora JU Collegium artisticum za 2014. godinu

Tokom 2014. godine Javna ustanova Collegium artisticum nije imala Nadzorni odbor.



Identifikacijski broj: 4200084740008  
Porezni broj: 01073235

## IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

### 1. PRIHODI

JU "Collegium artisticum" se u okviru svoje djelatnosti finansira iz sredstava:

- Budžeta Kantona Sarajevo
- Vlastitih sredstava

Vlastita sredstva "Collegium artisticum-a" čine :

- Prihodi od iznajmljivanja prostora Kluba i galerijskog prostora
- Prihodi od pružanja usluga (na osnovu ugovora o saradnji)
- Prihodi od pružanja reklamno-propagandnih usluga
- Prihodi od donacija
- Transferi od drugih nivoa vlasti

Vlastiti prihodi realizirani u 2014. godini:

Ekonomski kod	OPIS	Plan za 2014.g.	Izvršenje za 2014.g.	Izvršenje za 2013.g.	Index izv. 2/1
		1	2	3	4
722000	Prihodi od pružanja javnih usluga	40500	28741	44150,00	70,96
732111	Primljeni transferi			4000,00	
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>40500</b>	<b>28741</b>	<b>48150,00</b>	<b>70,96</b>

**Napomena:** Razliku između planiranih i ostvarenih sredstava predstavljaju najvećim dijelom vlastita sredstva koja se godišnje ostvaruju od iznajmljivanja prostora "Kluba Collegium artisticum". Ova sredstva nisu ostvarena budući da je ugostiteljska firma koju zastupa g. Azem Hajdarević prekinula najam prostora "Kluba Collegium artisticum". Sva dokumentacija koja se odnosi na iznajmljivanje prostora "Kluba Collegium artisticum", od vremena njegovog osnivanja i zaključno sa 2014. godinom, predata je sekretaru Ministarstva kulture i sporta KS.

Od ukupno ostvarenog vlastitog prihoda operativnim planovima, sredstva u iznosu od 28741,00KM raspoređena su i utrošena na sljedeće ekonomske kodove:

Ek.kod	OPIS	PLAN SOPSTVENIH PRIHODA	IZVRŠENJE za 2014.g.
613100	Putni troškovi	1500,00	
613400	Izdaci za nabavku materijala	2500,00	
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	
613700	Izdaci za tekuće održavanje	4000,00	
613800	Izdaci za osiguranje, bank. usluge	1000,00	
613900	Ugovorene usluge	29000,00	28741,00
821300	Nabavka opreme	2000,00	
	<b>UKUPNO :</b>	<b>40500,00</b>	<b>28741,00</b>

Index izvršenja vlastitih prihoda je 70,96%. Ostvareni vlastiti prihodi su 28741,00 KM .

## 2. RASHODI

U narednoj tabeli prikazani su planirani i ostvareni rashodi u 2014.godini:

glava	Pot. Jed.	OPIS	Izvršenje budžeta za 2013	Budžet za 2014	Izvršenje budžeta za I-XII/2014	Index (%) 3/2
		<b>COLLEGIUM ARTISTICUM</b>				
			1	2	3	4
02	0010	Iz Budžeta Kantona Sarajevo	136826,21	156200,00	115905,00	74,20
02	0010	Vlastiti prihodi	44150,00	40500,00	28741,00	70,96
02	0010	Primljeni transferi				
		<b>Ukupno</b>	<b>180.976,21</b>	<b>196700,00</b>	<b>144646,00</b>	<b>73,54</b>

### RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

OPIS	Budžet za 2014.g.	Izvršenje za 2014.g.	Izvršenje za 2013.g.	Index 2/1 %
	1	2	3	4
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	<b>57689,00</b>	<b>56445,00</b>	<b>84929,53</b>	97,84
611100 Bruto plaće	48261,00	48221,00	73487,53	99,92
611200 Naknade troškova zaposlenih	9428,00	8224,00	11442,00	87,22
612000 Doprinosi poslodavca	<b>5276,00</b>	<b>5063,00</b>	<b>7716,18</b>	95,97
613000 Izdaci za materijal i usluge	<b>123735,00</b>	<b>83138,00</b>	<b>83672,22</b>	67,19
821000 izdaci za nabavku stalnih sredstava	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4658,28</b>	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>196700,00</b>	<b>144646,00</b>	<b>180976,21</b>	<b>73,54</b>

U strukturi rashoda JU „ Collegium artisticum “ za 2014.godinu, bruto plaće participiraju sa 33,34 % , naknade troškova zaposlenih 5,69 % , doprinosi poslodavca sa 3,50 % , izdaci za materijal i usluge sa 57,48 % .

**IZVJEŠTAJOIZVRŠAVANJU RASHODAZARAZDOBLJE**  
**01.01.2014. - 31.12.2014. GODINE**

glava	Pot. Jed.	Ekon. kod	OPIS	Budzet za 2014.g.	Izvršenje budzeta za 2014.g	Izvršenje prethodn. godine	Index izv. 2/1
<b>02</b>	<b>0010</b>		<b>COLLEGIUM ARTISTICUM</b>				
<b>02</b>	<b>0010</b>		<b>Tekući rashodi</b>	<b>186700</b>	<b>144646,19</b>	<b>176.317,93</b>	<b>77,48</b>
02	0010	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	57689	56444,81	84.929,53	97,84
02	0010	611100	Bruto plaće i naknade	48261	48221,31	73.487,53	99,92
<b>02</b>	<b>0010</b>	<b>611200</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>9428</b>	<b>8223,50</b>	<b>11.442,00</b>	<b>87,22</b>
02	0010	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5276	5063,26	7.716,18	71,35
<b>02</b>	<b>0010</b>	<b>613000</b>	<b>Izdaci za material i usluge</b>	<b>123735</b>	<b>83138,12</b>	<b>83.672,22</b>	<b>67,19</b>
02	0010	613100	Putni troškovi	2000	0,00	1.068,28	0,00
02	0010	613200	Izdaci za energiju	24300	21220,04	15.530,29	87,33
02	0010	613300	Izdaci za komunalne usluge	13300	12213,42	13.129,25	91,83
02	0010	613400	Nabavka materijala	4500	1992,60	2.206,55	44,28
02	0010	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0,00	0,00	0,00
02	0010	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0,00	0,00	0,00
02	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4500	0,00	0,00	0,00
02	0010	613800	Izdaci osig.bank.usluga i usluga platnog prometa	2900	1329,68	80,00	45,85
02	0010	613900	Ugovorene usluge	71735	46382,38	51.421,56	64,66
02	0010	MKK001	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i el.nep.	235	155,33	236,29	66,10
<b>02</b>	<b>0010</b>	<b>821000</b>	<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>10000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,28</b>	<b>0,00</b>
02	0010	821300	Nabavka opreme	10000	0,00	4.658,28	0,00
			<b>Ukupno za glavu: 22020010</b>	<b>196700</b>	<b>144646,19</b>	<b>180.976,21</b>	<b>73,54</b>
<b>02</b>	<b>0010</b>		<b>Broj zaposlenih:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	

Izvršenje Budžeta u odnosu na plan za 2014.godinu iznosi 73,54%.

### 3. PREGLED PLANIRANIH I UTROŠENIH SREDSTAVA

#### 3.1. Obrazloženje izvršenja Budžeta po ekonomskim kodovima

##### 611100 - Bruto plaće i naknade 48221,31

Izvršenje budžeta na ovom ekonomskom kodu iznosi 99,92% u odnosu na plan ili 48261,00 KM. Plaće su realizirane na bazi 3 uposlenika, osnovice za obračun plaće, utvrđenih koeficijenata, a koji su određeni Odlukom Vlade Kantona Sarajevo i Pravilnikom o radu.

Kvalifikaciona struktura JU Collegium artisticum :

VSS	SSS	NSS	VKV	KV	UKUPNO
1	2	0	0	0	3

##### 611200 - Naknada troškova zaposlenih 8223,50

Naknade troškova uposlenih realizirane su u procentu 87,22% ili 118223,50 KM. Naknade troškova zaposlenih čine:

- troškovi prevoza s posla i na posao uposlenika 1855,00
- naknade toplog obroka 5128,00
- regres 1240,50

Izdaci za naknade prate broj uposlenih i zakonske odredbe o visini isplata u pogledu toplog obroka, regresa.

##### 612000 - Doprinosi poslodavca 5063,26

Na ovoj poziciji izvršenje Budžeta je 95,97% ili 5063,26 KM i u skladu je sa obračunom plaća i zakonskim odredbama.

##### 613000 - Izdaci za materijal i usluge 83138,12

Na ovoj poziciji bilježi se procenat izvršenja Budžeta u iznosu od 67,19 % ili 83138,12 KM.

##### 613100 - Putni troškovi 0,00

##### 613200 - Izdaci za energiju 21220,04

Procenat izvršenja na ovoj poziciji iznosi 87,33 % ili 21220,04 KM i uključuje troškove električne energije u iznosu od 5775,68 KM i troškove grijanja u iznosu od 15444,36 KM.

##### 613300 - Izdaci za komunalne usluge 12213,42

Izdaci za komunalne usluge iznose 12213,42KM odnosno 91,83% je procenat izvršenja. Ove troškove čine:

- 613311 - Izdaci za telefon 2245,47

- 613312 - Izdaci za internet	467,52
- 613313 - Izdaci za mobilni telefon	734,30
- 613314 - Poštanske usluge	53,00
- 613321 - Izdaci za vodu i kanalizaciju	851,06
- 613323 - Izdaci za odvoz smeća	4.633,20
- 613329 - Ostale komunalne usluge	3.228,87

**613400 - Izdaci za nabavku materijala 1992,60**

Troškovi nabavke materijala realizirane su u iznosu od 1992,60KM ili u procentu od 44,28 % .  
Pregled troškova nabavke materijala izgleda ovako:

- 613412 - Izdaci za kompjuterski mat.	126,00	
- 613417 - Kancelarijski materijal		1148,60
- 613471 - Materijal za proizvodnju		555,00
- 613484 - materijal za čišćenje		163,00

**613800 - Izdaci osiguranja 1329,68**

Troškovi osiguranja realizirani su u iznosu od 45,85 % ili u iznosu od 1329,68 KM. Ove troškove čine:

- 613811 - osiguranje imovine	1309,60	
- 613821 - izdaci bankarskih usluga		20,00

**613900 - Ugovorene usluge 46227,05**

**613900 - MKK 001 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.nep. 155,55**

Utrošena sredstva na ovom kontu iznose 46227,05 KM i procenat realizacije je 64,65%. Dio iz Budžeta KS iznosi 17486,05KM a 28741,00KM čine vlastiti prihodi.

Utrošeni iznos se odnosi na sljedeće izdatke:

autorski honorari, ugovori o djelu, naknade Upravnom odboru, izdaci za informisanje, izdaci za štampu plakata i pozivnica, i ostale nespomenute usluge.

Ugovorene usluge čine:

- 613911 - usluge medija		30,00
- 613912 - usluge štampanja		537,32
- 613913 - usluge javnog informisanja		292,50
- 613976 - izdaci koji se odnose na autorske honorare, ugovore o djelu, naknade Upravnom odboru,		37473,09
- 613983 - posebna naknada ( 0,5% na plaću i ugovore)		342,50
- 613986 - Doprinosi za zdravstvo 4% na ugovore		1416,42
- 613987 - Doprinosi na PIO/MIO 6% na ugovore		2097,16
- 613988 - Porez na dohodak 10%		3360,48
- 613991 - ostale nespomenute usluge –		1125,41

#### 4. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA

Početno stanje 01.01.2014.g.

1.	IMOVINE	618657,24
2.	OBAVEZE	47635,09
3.	IZVOR VLASNIŠTVA	618657,24

Završno stanje 31.12.2011.g.

1.	IMOVINE	605928,42
2.	OBAVEZE	40106,72
3.	IZVOR VLASNIŠTVA	605928,42

Obaveze iz 2014.god.u iznosu od 40106,72 KM odnose se na:

310000 - Kratkoročne tekuće obaveze	37311,72
340000 - Obaveze prema zaposlenim	2795,00

Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od 37311,72 KM, i obaveze prema zaposlenim (plaća i topli obrok za XII/2014.g. u iznosu od 2795,00 KM biće izmirene u januaru i februaru 2015.godine.

## 5. OBRASCI GODIŠNJEG OBRAČUNA

- a.) Račun prihoda i rashoda
- b.) Bilans stanja
- c.) Iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju
- d.) Podaci o zaposlenicima

VD DIREKTOR  
BRANKA VUJANOVIĆ

*Branka Vujanović*



Za period 1.1.- 30.9.2014.

Od oktobra 2014. godine, JU Colegium artisticum je nastavila raditi bez direktora, sa postojećim zaposlenicima, a na osnovu Programa rada za 2014. Primopredaja je izvršena između gđe Branke Vujanović i g. Dragana Vujmilovića, Ministarstvo kulture i sporta KS (U prilogu: Zapisnik o primopredaji, br. 111/14 od 9.10.2014. godine).



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC BS

Identifikacioni broj 4 2 0 0 0 8 4 7 4 0 0 0 8

Šifra po kvalifikacionj  
djelatnosti 0 9 1 0 2

Nadležno ministarstvo MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KS


Organizacioni kod 2 2 0 2 1 0

Potrošačka jedinica - glava JU COLLEGIUM ARTISTICUM

Operativni broj 2 2 0 2 0 0 1 0

Funkcionalni kod 0 0 8 2 0

Sjedište poslovne jedinice TEREZIJE 8B



BILAN STANJA  
na dan 31.12.2014

KM

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procenat 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6	
1		I. AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+....+10)	184	0	0	0,00
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	185			0,00
4	120000	Vrijednosni papiri	186			0,00
5	130000	Kratkoročna potraživanja	187	0	0	0,00
6	140000	Kratkoročni plasmani	188			0,00
7	160000	Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	189			0,00
9	210000	Zaliha materijala i robe	190			0,00
9	220000	Zaliha sitnog inventara	191			0,00
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	192			0,00
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	193	618,657	605,929	97,94
12	011000	Stalna sredstva	194	797,196	797,196	100,00
13	011900	Ispravka vrijednosti	195	178,539	191,267	107,13
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	196	618,657	605,929	97,94
15	020000	Dugoročni plasmani	197			0,00
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	198			0,00
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	199			0,00
18	031000	Vrijednosni papiri	200			0,00
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	201			0,00
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	202			0,00

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procnet 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
21	091000	Dugoročna razgraničenja	203			0.00
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	204			97.94
23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	205	47,635	40,107	84.20
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	206	26,011	37,312	143.45
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	207			0.00
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	208			0.00
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	209	17,624	2,795	15.86
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	210			0.00
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	211	4,000	0	0.00
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	212			0.00
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	213			0.00
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	214			0.00
34	490000	Dugoročna razgraničenja	215			0.00
35	500000	C. Izvori sredstava (36+37+38+39 minus 40)	216	618,657	605,929	97.94
36	510000	Izvori stalnih sredstava	217	618,657	605,929	97.94
37	520000	Ostali izvori sredstava	218			0.00
38	530000	Izvori sredstava rezervi	219			0.00
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	221			0.00
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima	222			0.00
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	223			96.96

U SARAJEVO

Certificirani računovođa MIRSADA MUMINHOVA

Dana

Broj dozvole

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**MIRSADA MUMINHOVA**  
 Broj 2577/5



Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC K-KIF

Identifikacioni broj 4 2 0 0 0 8 4 7 4 0 0 0 8

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti 0 9 1 . 0 2

Nadležno ministarstvo MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KS

27-02-2015

Organizacioni kod 2 2 0 2 1 0

Potrošačka jedinica - glava JU COLLEGIUM ARTISTICUM

2 2 0 2 0 0 1 0

Funkcionalni kod 0 0 8 2 0

Sjedište poslovne jedinice TEREZIJE BB

Operativni broj

Fond 0 1

AGENCIJA ZA FINANSIJE I  
INFORMATIČKE I POSREDOVANJE  
USLUGE, B.D. SARAJEVO  
POSLOVNICA SARAJEVO  
PROTOKOL  
PRIMLJENO

Pojedinačni obrasci   
Konsolidovani obrasci

IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU

Period izvještavanja: od 01.01.2014 do 31.12.2014

KM

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procnet 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
1		KAPITALNI IZDACI (2+9+17)	224	0	0	
2	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (3+.....+8)	225	0	0	0.00
3	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	226			0.00
4	821200	Nabavka građevina	227			0.00
5	821300	Nabavka opreme	228			0.00
6	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	229			0.00
7	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	230			0.00
8	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	231			0.00
9	822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama (10+.....+16)	232	0	0	0.00
10	822100	Pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	233			0.00
11	822200	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	234			0.00
12	822300	Pozajmljivanja javnim preduzećima	235			0.00
13	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	236			0.00
14	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešća u zajedničkim ulaganjima	237			0.00
15	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	238			0.00
16	822700	Pozajmljivanja u inostranstvo	239			0.00
17	823000	Otplate dugova (18+.....+22)	240	0	0	0.00
18	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	241			0.00
19	823200	Spoljne otplate	243			0.00

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procnet 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
20	823300	Otplate domaćeg zaduživanja	244			0.00
21	823400	Otplate unutrašnjeg duga	245			0.00
22	823500	Otplate duga po izdatim garancijama	246			0.00
23		<b>IZVORI FINANCIRANJA (24+28+32+40+44)</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
24	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (25+26+27)	248	0	0	0.00
25	811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	249			0.00
26	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	250			0.00
27	811900	Ostali kapitalni primici	251			0.00
28	812000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (29+30+31)	252	0	0	0.00
29	812100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	253			0.00
30	812200	Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	254			0.00
31	812200	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora	255			0.00
32	813000	Primici od finansijske imovine (33+.....+39)	256	0	0	0.00
33	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja dugim nivoima vlasti	257			0.00
34	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	258			0.00
35	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	259			0.00
36	813400	Povrat od učešća u dionicama javnih preduzeća	260			0.00
37	813500	Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima	261			0.00
38	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	262			0.00
39	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	263			0.00
40	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja (41+42+43)	264	0	0	0.00
41	814100	Zajmovi primljeni kroz Državu	265			0.00
42	814200	Primici od inostranog zaduživanja	266			0.00
43	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	267			0.00
44	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (45+46+47)	268	0	0	0.00
45	815100	Zajmovi primljeni kroz Državu	269			0.00
46	815200	Primici od inostranog zaduživanja	270			0.00
47	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	271			0.00

U SARAJEVO

Certificirani računovođa

MIRZABAHI RAČUNOVOĐA  
CERTIFIKOVANA RAČUNOVODICA  
MIRZABAHI RAČUNOVOĐA  
MIRZABAHI RAČUNOVOĐA  
23.10.2015

Dana \_\_\_\_\_

Broj dozvole \_\_\_\_\_




Rukovodilac

*Prigoda V. Prigoda*

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Identifikacioni broj 4 2 0 0 0 8 4

27-02-2015



Nadležno ministarstvo MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KS

Potrošačka jedinica - glava JU COLLEGIUM ARTISTICUM

Sjedište poslovne jedinice TEREZIJE BB

2|2|0|2|0|0|1|0  
Operativni broj

Sifra po kvalifikacionoj djelatnosti 0|9|1|0|2

Organizacijski kod 2|2|0|2|1|0

Funkcionalni kod 0|0|8|2|0

Fond 0|1

Pojedinačni obrasci   
Konsolidovani obrasci

**POSEBNI PODACI**

o plaćama i broju uposlenih

Period izvještavanja: od 01.01.2014 do 31.12.2014

KM

R.b.	Opis	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu	
			prethodne godine	u obračunskom periodu tekuće godine
		1	2	3
1	UKUPNO (2+5+8)	270	81,204	76,457
2	Ukupne neto plaće i naknade (3+4)	271	50,707	33,272
3	Neto plaće	272	43,756	29,289
4	Neto naknade	273	6,951	3,983
5	Ukupni porezi na plaće i naknade (6+7)	274	0	0
6	Porezi na plaće	275		
7	Porezi na naknade	276		
8	Ukupni doprinosi iz plaća i naknada (9+14)	277	30,497	20,012
9	Doprinosi na teret zaposlenih - na plaće i naknade (10+11+12+13)	278	22,781	14,949
10	Za invalidsko-penzioni fond	279	12,493	8,198
11	Za zdravstveno osiguranje	280	9,186	6,028
12	Za osiguranje od nezaposlenosti	281	1,102	723
13	Za ostale doprinose	282		
14	Ukupni doprinosi poslodavaca na plaće i naknade (15+16+17+18)	283	7,716	5,063

R.b.	Opis	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	u obračunskom periodu tekuće godine
		1	2	3
15	Za invalidsko-penzioni fond	284	4,409	2.893
16	Za zdravstveno osiguranje	285	2,939	1.929
17	Za osiguranje od nezaposlenosti	286	368	241
18	Za ostale doprinose	287		
19	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	288	4	3

U SARAJEVO

Certificirani računovođa MIRSADA MUMINović

Dana \_\_\_\_\_

Broj dozvole \_\_\_\_\_

2377  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
 Mirsada Muminović  
 Broj: 2377/5



\_\_\_\_\_  
 Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC PR

Identifikacioni broj 4 2 0 0 0 8 4 7 4 0 0 0 8

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti 0 9 1 0 2

Nadležno ministarstvo MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KS

Organizacijski kod 2 2 0 2 1 0

Potrošačka jedinica - glava JU COLLEGIUM ARTISTICUM

Operativni broj 2 2 0 2 0 0 1 0

Funkcionalni kod 0 0 8 2 0

Sjedište poslovne jedinice TEREZIJE BB

27-02-2015

Fond 0 1

AGENCIJA ZA FINANSIJNE  
INFORMATIKE I POSREDOVANJE  
USLUGE B & B SARAJEVO  
POSLOVNA SARAJEVO  
2  
PROTOKOL  
PRIMJENO

Pojedinačni obrasci   
Konsolidovani obrasci

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja: od 01.01.2014 do 31.12.2014

KM

R.b.	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procnet 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6	
1	600000	I RASHODI (1=2)	101	176,318	144,646	82.04
2	610000	A. Tekući rashodi (3+6+7+17+26+34)	102	176,318	144,646	82.04
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	103	84,930	56,445	66.46
4	611100	Bruto plaće i naknade	104	73,488	48,221	65.62
5	611200	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	105	11,442	8,224	71.88
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106	7,717	5,063	65.61
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+.....+16)	107	83,671	83,138	99.36
8	613100	Putni troškovi	108	1,068	0	0.00
9	613200	Izdaci za energiju	109	15,530	21,220	136.64
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	110	13,129	12,213	93.02
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	111	2,206	1,993	90.34
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	112	0	0	0.00
13	613600	Unajmljivane imovine, opreme i nematerijalne imovine	113	0	0	0.00
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114	0	0	0.00
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	115	80	1,330	1662.50
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	116	51,658	46,382	89.79
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+.....+25)	117	0	0	0.00
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	118			0.00
19	614200	Tekući transferi pojedincima	119			0.00
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	120			0.00
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	121			0.00
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	122			0.00
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	123			0.00

R.b.	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 5/ x 100
	1	2	3	4	5	6
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	124			0.0
25	614800	Drugi tekući rashodi	125			0.0
26	615000	<b>Kapitalni grantovi (27+.....+33)</b>	126	0	0	0.0
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	127			0.0
28	615200	Kapitalni transferi pojedincim	128			0.0
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	129			0.0
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	130			0.0
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima	131			0.0
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	132			0.0
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	133			0.0
34	616000	<b>Izdaci za kamate i ostale naknade (35+.....38)</b>	134	0	0	0.0
35	616100	Kamate na pozajmice primijene kroz Državu	135			0.0
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	136			0.0
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	137			0.0
38	616500	Izdaci za kamte vezane za dug po izdalim garancijama	138			0.0
39	700000	<b>II PRIHODI (40+56+74)</b>	139	0	28,743	0.0
40	710000	<b>Prihodi od poreza (41+45+46+47+48+53+54+55)</b>	140	0	0	0.0
41	711000	<b>Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (42+43+44)</b>	141	0	0	0.0
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	142			0.0
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	143			0.0
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih finan. organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	144			0.0
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	145			0.0
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	146			0.0
47	714000	Porezi na imovinu	147			0.0
48	715000	<b>Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+.....+52)</b>	148	0	0	0.0
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	149			0.0
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	150			0.0
51	715300	Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti	151			0.0
52	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	152			0.0
53	716000	Porez na dohodak	153			0.0
54	717000	Prihodi od indirektnih poreza	154			0.0
55	719000	Ostali porezi	155			0.0
56	720000	<b>Neporezni prihodi (57+65+73)</b>	156	0	28,743	0.0
57	721000	<b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (58+.....+64)</b>	157	0	0	0.0
58	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	158			0.0
59	721200	Ostali prihodi od imovine	159			0.0



R.b.	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U istom obračunskom preiodu prethodne godine	U obračunskom preiodu tekuće godine	Procnet 5/4 x 100
	1	2	3	4	5	6
60	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	160			0.00
61	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	161			0.00
62	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	162			0.00
63	721600	Prihodi od privatizacije	163			0.00
64	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	164			0.00
65	722000	<b>Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (66+.....+72)</b>	165	0	28,743	0.00
66	722100	Administrativne takse	166			0.00
67	722200	Sudske takse	167			0.00
68	722300	Komunalne takse	168			0.00
69	722400	Ostale budžetske naknade	169			0.00
70	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	170			0.00
71	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite djelatnosti korisnika	171		28,743	0.00
72	722700	Neplanirane uplate - prihodi	172			0.00
73	723000	Novčane kazne ( neporeske prirode)	173			0.00
74	730000	<b>Tekuće transferi (transferi i donacije) (75+77+79+81)</b>	174	0	0	0.00
75	731000	<b>Primljeni tekući transferi od inostrnih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 76.)</b>	175	0	0	0.00
76	731100	Primljeni tekući transferi od inostrnih vlada i međunarodnih organizacija	176			0.00
77	732000	<b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br. 78)</b>	177	0	0	0.00
78	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	178			0.00
79	733000	<b>Donacije (r.br.80)</b>	179	0	0	0.00
80	733100	Donacije	180			0.00
81	770000	<b>Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br.82)</b>	181	0	0	0.00
82	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	182			0.00
83		<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	183			0.00
84		<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)</b>	184	0	0	0.00
85		<b>VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1-minus 39)</b>	185	175,318	115,903	65.74
86		Pokriveno: iz kredita	186			0.00
87		iz viška prihoda prethodne godine	187			0.00
88		ostalo	188			0.00
89		Nepokriveno:	189			0.00


U SARAJEVO

Certificirani računovođa MIRSADA MUMINOVIĆ

Dana

Broj dozvole

CERTIFICIRANA  
MIRSADA MUMINOVIĆ  
Broj 809/15/17



Rukovodilac  
*[Signature]*

Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo  
člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d.  
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,  
br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13).  
(ČLAN 12. i 18.)

Broj 1 - Strana 2

SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 11. marta 1996. godine

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
- omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši sljedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;
- komunikacijska i transportna infrastruktura;
- socijalna politika;
- provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- imigracija i azil;
- turizam;
- korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasne i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

## IV - STRUKTURA VLASTI

## A) ZAKONODAVNA VLAST

## Član 16.

## Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

## Član 17.

## Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

## Član 18.

## Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

## Član 19.

## Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

## Član 20.

## Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

## Član 21.

## Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetjedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na nagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

## Član 22.

## Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosno organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

## B) IZVRŠNA VLAST

## Član 23.

## Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

## Član 24.

## Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

## Član 25.

## Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- b) predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- c) predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- d) zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- f) razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

upisanim u z.k. uložak broj 2763 K.O. SP. CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

**II**

Daje se saglasnost Kantonálnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

**III**

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

**IV**

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

**V**

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

**VI**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14      Predsjedavajuća  
03. septembra 2014. godine      Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo      Prof. dr. Mirjana Mallć, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija  
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14  
22. augusta 2014. godine      Po ovlaštenju  
Sarajevo      Esad Hrvačić, s. r.

**ZAKON****O VLADI KANTONA SARAJEVO  
(Novi prečišćeni tekst)****I - OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

**Član 2.**

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

**Član 3.**

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

**Član 4.**

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

**Član 5.**

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

**Član 6.**

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

**II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA****Član 7.**

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

**Član 8.**

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

**Član 9.**

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

**Član 10.**

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovnikom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjericama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovnikom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

## VII - AKTA VLADE KANTONA

## Član 26.

Vlada Kantona u ostvarenju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

## Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

## Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

## Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

## Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

## Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

## Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

## Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

## Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

## Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

## Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

## Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14  
22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
Esad Hrvatić, s. r.

## ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA  
(Prečišćeni tekst)

## DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

## Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

## Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

## Član 4.

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14 Predsjedavajući  
08. septembra 2014. godine Općinskog vijeća Vogošća  
Vogošća Esad Plaknjač, s. r.

## ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

## ISPRAVKU

## ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14 Sekretar  
12. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Abid Kolašinač, s. r.

## FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

## SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO  
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA  
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39 Direktor  
11. septembra 2014. godine Hidajeta Bajramović, s. r.

## SLUŽBENE OBJAVE

## UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

## RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je: OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoji unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14  
12. juna 2014. godine  
Sarajevo

Ministrica  
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)

Čl. 117. i 119. – Izvod iz Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo  
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni  
tekst i broj 15/13)

SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Broj 41 – Strana 24

Petak, 21. septembra 2012.

sjednice radnog tijela, mjesečni paušal će mu se umanjiti za 10% po izostanku.

Za realizaciju stavova 2, 3. i 4. nadležna je Komisija za izbor imenovanja i administrativna pitanja.

Član 106.

Poslanik/zastupnik ima pravo i dužnost da:

- pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće rasprave o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine; i
- da u roku predviđenom ovim poslovníkom dobije sve informacije i materijale vezane za rad Skupštine i njenih tijela.

Član 107.

Poslanik/zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova, u skladu sa zakonom.

Član 108.

Poslanik/zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini, u skladu sa odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 109.

Poslaniku/zastupniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom BiH.

V - JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 110.

Rad Skupštine je javan.

Skupština obezbjeđuje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

Član 111.

Skupština obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaze, omogućava pristup skupštinskim materijalima, izdaje službena saopštenja i organizuje konferencije za štampu.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu na način propisan zakonom ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 112.

Gradanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja omogućava se slobodan pristup sjednicama Skupštine u za njih posebno rezervisanom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 113.

Sjednica ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom 2. člana 111. biće održana bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

U slučaju iz prethodnog stava, predsjedavajući je dužan javnosti obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.

Član 114.

Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost.

Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili saslušanja vezana za rad predstavnika organa vlasti, stručnjaka ili poslanika/zastupnika posebnih socijalnih interesa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima biće omogućeno prisustvovanje u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 115.

Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:

- učestvuje u radu Skupštine i u raspravi pred Skupštinom prema odobrenju Kolegija;
- iznosi ekspertsko mišljenje na osnovu odobrenja Kolegija;
- daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na osnovu poziva Skupštine.

Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti da mu se da riječ.

Član 116.

Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad Službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VI - AKTA SKUPŠTINE

Opće odredbe o aktima

Član 117.

Skupština donosi Ustav, zakone, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

Član 118.

Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostale opće akte, osim zaključka, odlukom.

Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.

Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.

Član 119.

Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova.

Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovníkom određeno.

Član 120.

Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela Skupštine i Službe Skupštine.

Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrala, uključujući utvrđivanje obaveza za Vladu i kantonalne organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih akata ili vršenja drugih poslova iz njihovog djelokruga.

Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.

Član 121.

Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.

Član 122.

Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.



ZAKON O USTANOVAMA

(„SLUŽBENI LIST RBiH“, BR. 6/92, 8/93 i 13/94)

(ČLAN 27.)



# SLUŽBENI LIST

## REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.  
SARAJEVO

Akontacija pretplate  
za 1992. godinu 3.900 dinara  
Ziro-račun 10100-603-1396

110

6/92 8/93 13/94 ZAKON O USTANOVAMA

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

### UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječje zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cili obavljanja djelatnosti nije moguće dobiti.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

##### Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

##### Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se javno i nesmećano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

##### Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

#### II - OSNIVANJE USTANOVE

##### Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje (početak rada ustanove, u skladu sa zakonom).

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

##### Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

##### Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

##### Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

##### Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada ustanove ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

#### III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

##### Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana I. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Clan 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Clan 12.

Ustanovi se mogu povjeriti ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Clan 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obratun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Clan 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i vršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Clan 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvoji dio u samostalnu ustanovu odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Clan 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Clan 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Clan 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Clan 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Clan 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Naziv ustanove i ime poduzeća ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima na 13. ovdje navedbe može, uz naziv ustanove, dodati i bilo koji drugi dio dijela ustanove.

Clan 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv.

Naziv i skraćeni naziv mora se istaci na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Clan 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unosenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i u slučaju srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVU

Clan 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrdjen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Clan 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše deset članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada RBiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Clan 26.

Osnivač, odnosno Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i privremeno ga može imenovati, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Clan 27.

Upravni odbor

donosi pravila ustanove.

Imenuje i razrješava direktora.

utvrđuje planove rada i razvojnog i godišnjeg programa rada.

donosi godišnji plan i godišnji budžet.

odnosi se na sve poslove ustanove osim onih koji su određeni zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

odnosi se na sve poslove ustanove osim onih koji su određeni zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

...odluke donosi drugi organ ustanove...  
...odluke donosi drugi organ ustanove...  
...odluke donosi drugi organ ustanove...

...odgovara odgovornosti za rezultate rada ustanove...  
...odgovara odgovornosti za rezultate rada ustanove...  
...odgovara odgovornosti za rezultate rada ustanove...

...odgovornosti radnika iz radnog odnosa...  
...odgovornosti radnika iz radnog odnosa...  
...odgovornosti radnika iz radnog odnosa...

...podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove...  
...podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove...  
...podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove...

...vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove...  
...vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove...  
...vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove...

Zakonom se mogu bliže odrediti pitanja iz alineje 7. stava 1. ovog člana i kao i druga pitanja o kojima odlučuje upravni odbor.

#### Član 28.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.

#### Član 29.

Direktora ustanove imenuje upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost osnivača.

Direktora javne ustanove imenuje i razrješava upravni odbor javne ustanove, na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice.

Lica koja nije dobila saglasnost za direktora od strane Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice, ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora odnosno vršioca dužnosti direktora.

Ako se ne izvrši imenovanje direktora javne ustanove, upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora.

Izuzetno, u uslovima neposredne ratne opasnosti ili rata direktora odnosno upravni odbor javne ustanove imenuje i razrješava Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Uslovi za imenovanje direktora utvrđuju se zakonom i pravilima ustanove.

#### Član 30.

Opasnici o imenovanju direktora obavješavaju se učesnici u konkursu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Svaki učesnik u konkursu, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o imenovanju direktora podnijeti predlog za pokretanje postupka pred nadležnim sudom.

#### Član 31.

Ako direktor nije imenovan, upravni odbor će bez konkursa imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora može rukovoditi ustanovom do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

#### Član 32.

Direktor organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.

U obavljanju rukovođenja ustanovom, direktor predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju, sistematizaciju poslova i osnovne planove rada i razvoja.

Direktor odlučuje o pravima i obavezama odgovornosti radnika iz radnog odnosa, a najduže godinu dana.

Direktor je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji je u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Direktor je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji je u skladu sa zakonom ili u suprotnosti sa zakonom, kao i

...ordinacni akt kojim se nanosi šteta...  
...ordinacni akt kojim se nanosi šteta...  
...ordinacni akt kojim se nanosi šteta...

Ako organ iz stava tri ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja ne postupi u skladu sa članom 43. ove uredbе i o tome ne obavijesti direktora, akt koji je obustavio direktor može se izvršiti.

Direktor se nanosi odgovornost za izvršenje finansijskog plana.

Direktor je odgovoran upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje ustanove.

#### Član 33.

Upravni odbor može razriješiti direktora i prije vremena za koje je imenovan:

- ako tvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove;

- na lični zahtjev direktora;

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Predlog za prijevremeno razrješavanje direktora iz razloga iz alineje 1. stava 1. ovog člana može dati osnivač odnosno Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice, predsjednik odnosno član upravnog odbora ili nadzorni odbor.

#### Član 34.

Nadzorni odbor ustanove ima tri ili pet članova.

Predsjednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove nadzornog odbora javne ustanove imenuje i razrješava Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Najmanje jedan član nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Broj članova nadzornog odbora bliže se određuje pravilima ustanove.

#### Član 35.

Nadzorni odbor:

- analizira izvještaje o poslovanju ustanove;

- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vodenja poslovnih knjiga;

- izvještava osnivača, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

#### Član 36.

Ustanova može imati stručni i drugi organ, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

VI - OPŠTI AKTI USTANOVE

#### Član 37.

Osnovni opšti akt ustanove odnosno obaveznog oblika udruživanja su pravila ustanove odnosno pravila obaveznog oblika udruživanja.

Ustanova može imati i druge opšte akte, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

#### Član 38.

Pravila ustanove sadrže odredbe o: nazivu i sjedištu ustanove; osnivaču ustanove; obavezama ustanove prema osnivaču; djelatnosti ustanove i o načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti; odnosu prema korisnicima usluga; pravima i obavezama dijela ustanove iz člana 43. ove uredbе; statusnim promjenama; načinu raspoređivanja sredstava za rad; broju članova upravnog odbora; imenovanju i razrješavanju direktora; drugim organima ustanove; drugim pravima, obavezama, odgovornostima, uslovima i načinu njihovog izvršenja; razrješavanju opštim aktima koji se donose u ustanovi; načinu njihovog donošenja; licima ovlaštenim da potpisuju direktora; načinu imenovanja i njihovim ovlaštenjima i odgovornostima; načinu

ostvarivanja i odgovornosti u drugim pitanjima utvrđenim zakonom i druge odredbe odnosa za rad ustanove i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika ustanove. Pravila obaveznog oblika udruživanja sadrže odredbe o pitanjima utvrđenim zakonom.

## VII - SREDSTVA ZA RAD I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU USTANOVE

### Član 39.

Ustanova stiče sredstva za rad iz sredstava osnivača, budžeta Republike, opštine ili gradske zajednice, sredstava fonda, od naknade za obavljanje intelektualnih, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih usluga, od ličnog učesća korisnika usluga, prodajom materijalnih dobara iz drugih izvora, pod uslovima određenim zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

### Član 40.

Višak prihoda nad rashodima ustanova koristi za obnavljanje i razvoj djelatnosti, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

### Član 41.

Ustanova je odgovorna za svoje obaveze sredstvima sa kojima raspolaze.

Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Kada je osnivač odgovoran za obaveze ustanove, dužan je da:

- pokrije višak rashoda nad prihodima ustanove, u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

- razriješi predsjednika i članove upravnog odbora, ako je ustanova za dvije uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazala višak rashoda nad prihodima.

U slučaju iz alineje iz stava 3. ovog člana, upravni odbor dužan je da razriješi direktora ustanove.

## VIII - NADZOR

### Član 42.

Nadzor nad zakonitosti rada ustanove vrši nadležni organ uprave na čijem je području sjedište, ako zakonom nije drugačije određeno.

### Član 43.

U vršenju nadzora nad zakonitosti rada nadležni organ uprave ima pravo i dužnost da obustavi od izvršenja opšti akti ustanove za koji smatra da je u nesaglasnost sa ustavom ili u suprotnosti sa zakonom.

Ako je nadležni organ uprave obustavio izvršenje opšteg akta iz prethodnog stava, dužan je da u roku od osam dana od dana dostavljanja ustanovi rješenja o obustavi pokrene pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine postupak za ocjenjivanje ustavnosti odnosno zakonitosti obustavljenog akta i da o tome obavijesti donosioca tog akta.

Ako nadležni organ uprave ne postupi na način iz stava 2. ovog člana obustavljeni opšti akt može se primijeniti po proteku roka od osam dana od dana dostavljanja ustanovi rješenja o obustavi.

Ako se pojedinačnim aktom ustanove koji je suprotan zakonu ili drugom propisu donesenom na osnovu zakona ili pravilima ustanove nanosi šteta ustanovi ili društvenoj zajednici, nadležni javni tužilac može tražiti od nadležnog suda da ukine odnosno poništi takav akt.

Odredba stava 4. ovog člana ne odnosi se na akte donesene u upravnom postupku i akte po kojima je za konačno odlučivanje zakonom predviđena nadležnost suda.

### Član 44.

Ako nadležni organ uprave u vršenju nadzora nad zakonitosti rada utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove, nesaglasnost sa zakonom ili drugim propisima, može odlučiti o obustavi rada ustanove i o tome obavijesti osnivača.

U slučaju rješenja iz stava 1. ovog člana rješenjem će zabraniti rad ustanove i o tome obavijesti osnivača.

U slučaju rješenja iz stava 1. ovog člana rješenjem će zabraniti rad ustanove i o tome obavijesti osnivača.

ji vodi poseban registar, radi brisanja ustanove iz sudskog i posebnog registra.

### Član 45.

Nadzor nad stručnim radom ustanove obavlja zakonom propisani organ.

## IX - UPIS U SUDSKI I POSEBNI REGISTAR USTANOVE

### Član 46.

Ustanova se upisuje u sudski registar ustanova. U sudski registar ustanova upisuje se i dio ustanove iz člana 1. ove uredbe i obavezni oblik udruživanja.

Ustanova i obavezni oblik udruživanja stiču svojstvo pravnog lica upisom akta o osnivanju u sudski registar ustanova.

### Član 47.

Sudski registar ustanova vodi viši sud na čijem je području sjedište ustanove.

Bliži propis u obliku, sadržaju i načinu vođenja sudskog registra ustanova i o postupku upisa i brisanja ustanove iz sudskog registra ustanova donosi Vlada RSiH.

### Član 48.

U sudski registar ustanova upisuje se osnivanje, organizovanje, statusne i druge promjene i prestanak ustanove.

U sudski registar ustanova upisuju se i drugi podaci o ustanovi koji su od značaja za obavljanje djelatnosti: naziv i sjedište; skraćeni naziv; djelatnost; broj i datum rješenja o ispunjenju propisanih uslova za početak obavljanja djelatnosti; odgovornost osnivača za obaveze ustanove; imena lica ovlaštenih za zastupanje i granice njihovog ovlaštenja; naziv i sjedište osnivača i broj i datum akta o osnivanju; podaci o drugim činjenicama utvrđenim ovom uredbom i propisom iz stava 2. člana 47. ove uredbe.

### Član 49.

Upis u sudski registar ustanova vrši se na zahtjev ovlaštenog lica.

### Član 50.

Upis u sudski registar ustanova ima dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Treće lice koje se pouzda u podatak upisan u sudski registar ustanove ne snosi štetne posljedice koje iz toga nastanu.

### Član 51.

Zakonom se može propisati da ustanova stiče zakonom utvrđeno pravo upisa u poseban registar koji vodi nadležni organ uprave.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, u sudski registar ustanova upisuju se i podaci o upisu i brisanju iz posebnog registra.

Podatak o upisu u poseban registar upisuje se u sudski registar ustanova na osnovu prijave ustanove, a podatak o brisanju ustanove iz posebnog registra dostavlja nadležnom sudu, po službenoj dužnosti, organ uprave koji vodi poseban registar.

## X - PRESTANAK USTANOVE

### Član 52.

Ustanova prestaje:

1. ako više ne postoji potreba za obavljanje djelatnosti ustanove;

2. ako prestanu da postoje uslovi za obavljanje djelatnosti ustanove;

3. ako je ustanovi izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom, a u roku određenom u izrečenoj mjeri nije ispunila te uslove;

4. ako se pravosudnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u sudski registar;

5. ako je u nemogućnosti da ispunjava zakonom propisane obaveze, a aktom o osnivanju nije utvrđena odgovornost osnivača za te obaveze.

U slučaju iz stava 1. ovog člana rješenjem će zabraniti rad ustanove i o tome obavijesti osnivača.

... u slučaju da određeni zakon ili akt...  
... iz tač. 1. do 5. stava 1. ovog člana...  
... utvrđuje se način zaštite prava...  
... u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

## XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 53.

Danom stupanja na snagu ove uredbe:  
- postojeće radne organizacije koje obavljaju djelatnosti iz člana 1. ove uredbe nastavljaju rad kao ustanove, u skladu sa zakonom,

- osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije iz prethodne alineje postaju organizacione jedinice ustanove sa ovlaštenjima u pravnom prometu koja su upisana u sudski registar ustanova, a koja izvršavaju u ime i za račun ustanove,

- složene organizacije udruženog rada u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe prestaju sa radom.

Na radnike složene organizacije iz alineje 3. stav 1. ovog člana primjenjuju se propisi o radnim odnosima.

### Član 54.

U ustanovama iz stava 1. alineje 1. člana 53. ove uredbe imenovaće se privremeni organ upravljanja i privremeni organ rukovođenja, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, i to:

- Vlada RBiH - za ustanove koje je osnovala Skupština RBiH,
- izvršni organ gradske zajednice - za ustanove koje je osnovala skupština gradske zajednice,
- izvršni organ opštine - za ustanove koje je osnovala opština i za sve druge ustanove koje imaju sjedište na području te opštine.

Organi iz stava 1. ovog člana izvršiće pripreme radnje za organizovanje i rad ustanova u skladu sa zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

### Član 55.

Izuzetno od odredbe člana 53. stav 1. alineje 2. ove uredbe srednje škole organizovane kao osnovne organizacije udruženog rada nastavljaju rad kao ustanove pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o srednjoj školi (»Službeni list SRBiH«, broj 39/90).

### Član 56.

Postojeće ustanove u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe nastavljaju rad pod uslovima i na način propisan zakonom kojim se uređuju odnosi u tim djelatnostima.

### Član 57.

Zakoni kojima se uređuju odnosi u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe uskladiće se sa ovom uredbom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

### Član 58.

Do usaglašavanja zakona iz člana 57. ove uredbe sa ovom uredbom javnom službom smatraće se djelatnosti odnosno poslovi od posebnog društvenog interesa.

Ustanove iz člana 53. stav 1. alineje 1. ove uredbe, koje obavljaju djelatnosti odnosno poslove od posebnog društvenog interesa, a čiji osnivač nije preduzeće, danom stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju rad kao javne ustanove u državnim svojini.

### Član 59.

Objekti i oprema ustanova iz člana 53. stav 1. alineje 1. i član 56. ove uredbe koji nemaju status javne ustanove, svojina su osnivača.

Ako se ne može utvrditi osnivač ustanove iz prethodnog stava, objekti i oprema tih ustanova smatraju se svojinom opštine na čijem se području objekti i oprema nalaze.

### Član 60.

Objekti i oprema organizacija i ustanova iz člana 53. stav 1. člana 54. i člana 58. stav 2. ove uredbe, a koji su izgrađeni od

... no i na vrijeme sredstvima samoodoprinosa...  
... na čijem području se objekti i oprema nalaze...  
... Ako se objekat ili oprema iz prethodnog stava proda ili da u zakup, sredstva od prodaje odnosno skupštine koriste se za namjenu za koje je samoodoprinosa bio uveden.

### Član 61.

Skupština RBiH odnosno skupština opštine ili skupština gradske zajednice odlučuje o zadržavanju odnosno preuzimanju prava osnivača prema javnim ustanovama iz člana 56. i člana 58. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju odnosi u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe.

U toku postupka odlučivanja o zadržavanju odnosno preuzimanju prava osnivača, osnivač može odlučiti da se dvije ili više javnih ustanova spoje, pripoje ili podijele, kao i da se pojedini dijelovi javne ustanove izdvoje u samostalnu ustanovu odnosno preduzeće.

U toku postupka iz prethodnog stava novi osnivači mogu uноситi svoja sredstva kao osnivački uslug u svim oblicima svojine.

### Član 62.

Ako Skupština RBiH, skupština opštine odnosno skupština gradske zajednice samostalno ili zajedno sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem ne zadrži odnosno ne preuzme prava osnivača nad javnom ustanovom, ponudiće, po tržišnim vrijednostima, drugim pravnim i fizičkim licima preuzimanje prava osnivača nad tom ustanovom, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 1. člana 61. ove uredbe.

U slučaju da pravo osnivača ne preuzme drugo pravno odnosno fizičko lice, Skupština RBiH, skupština opštine odnosno skupština gradske zajednice donijeće akt o prestanku rada javne ustanove.

Aktom o prenošenju prava osnivača nad javnom ustanovom i aktom o prestanku te ustanove uređuju se način zaštite prava korisnika usluga, imovinsko-pravni odnosi i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača, odnosno za prestanak javne ustanove.

### Član 63.

Ako ni Skupština RBiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice ne preuzme prava osnivača nad javnom ustanovom iz člana 58. stav 2, kao ni nad ustanovom iz člana 59. stav 2. ove uredbe, opština na čijem je području sjedište ustanove provede postupak iz prethodnog člana.

### Član 64.

Vlada RBiH donijeće bliži propis iz člana 47. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

### Član 65.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu RBiH«.

PR: broj 1183/92  
3. juna 1992. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH  
Alija Izetbegović, s. r.

611





Godina III - Broj 13	Četvrtak, 9. juna/lijepanj 1994. SARAJEVO	Za svaki broj posebno se utvrđuje cijena Ziro-račun 10100-603-1396
----------------------	--	---

230

Na osnovu Amandmana I, XXIII tačka 1, stav 7, na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, donosi

**UKAZ**

**O PROGLASAVANJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM**

Proglasava se Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

PR broj 1651/94  
 1. juna 1994. godine  
 Predsjednik  
 Alija Izetbegović, s. r.

**ZAKON**  
**O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM**

(Član 1)

Potvrđuju se uredbi sa zakonskom snagom koje je Proglasava se Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

1. Uredba o izmjeni naziva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, i to:

1. Uredba o izmjeni naziva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92).

2. Uredba o ukidanju dosadašnjeg Republičkog štata teritorijalne odbrane i obnavljanju štata teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92).

3. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

4. Uredba sa zakonskom snagom o neprijateljstvu odredaba saveznih zakona i Propisa donesenih za njihovo izvršavanje na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

5. Uredba sa zakonskom snagom o rješavanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

6. Uredba sa zakonskom snagom o lansiranjem prosvjatanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

7. Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

8. Uredba sa zakonskom snagom o carinskom zakonu ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

9. Uredba sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

10. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o optem upravnim postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

11. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

12. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o službi u oruzanim snagama i njegovoj primjeni u RBiH ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

13. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju krivičnog zakona SRJ ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

14. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

15. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o osvrnim sudjanskopravnim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

16. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obilježjima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

17. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

18. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni Zakona o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

19. Uredba sa zakonskom snagom o finansiranju poljoprivrede ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

20. Uredba sa zakonskom snagom o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

21. Uredba o privremenom finansiranju i pravu rješavanja sredstava teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

22. Uredba sa zakonskom snagom o zaštiti pripadnika teritorijalne odbrane i drugih branilaca Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

23. Uredba sa zakonskom snagom o udraram ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

24. Uredba sa zakonskom snagom o oruzanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

25. Uredba sa zakonskom snagom o zdravstvenoj zaštiti pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

26. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za pripadnike sasiva Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

27. Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju privremenog grba i zastave RBiH ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
28. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
29. Uredba sa zakonskom snagom o javnim preduzećima ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
30. Uredba sa zakonskom snagom o tržišnoj inspekciji ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
31. Uredba sa zakonskom snagom o putnim ispravama državljana Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
32. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Sarajevo ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
33. Uredba sa zakonskom snagom o imenovanju republičkih povjerenika ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
34. Uredba sa zakonskom snagom o završetku nastave u školskoj 1991/92. godini u osnovnim, srednjim i višim školama, fakultetima i umjetničkim akademijama u Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
35. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
36. Uredba sa zakonskom snagom o ministarstvima i drugim republičkim organima uprave i republičkim upravnim organizacijama ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
37. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
38. Uredba sa zakonskom snagom o ratifikaciji međunarodnih konvencija ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
39. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o imenovanju republičkih povjerenika ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
40. Uredba sa zakonskom snagom o pravima i dužnostima prodekana, prorektora odnosno povjerenika u uslovima vanrednog stanja ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
41. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni Amandmana I-IV na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 5/92).
42. Uredba sa zakonskom snagom o ustanovanju ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
43. Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju ratne stice ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
44. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
45. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
46. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o privrednim prestupima koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
47. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
48. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima u sudskim postupcima i upravnom postupku za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
49. Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o opštem upravnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
50. Uredba sa zakonskom snagom o neprimjenjivanju Zakona o upravnim sporovima koji je preuzet kao republički zakon, za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
51. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
52. Uredba sa zakonskom snagom o sredstvima pomoći za saniranje posljedica rata u Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
53. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
54. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o državnoj upravi za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
55. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom tužilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
56. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
57. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o prekršajima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
58. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom pravobranilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
59. Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o parničnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
60. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
61. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
62. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
63. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
64. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
65. Uredba sa zakonskom snagom o napuštenim stanovima ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
66. Uredba sa zakonskom snagom o smještaju ljudi i materijalnih dobara za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
67. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju sredstava bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u svojini Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/92).
68. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 7/92).
69. Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju Rezolucije 757 Savjeta sigurnosti od 30. maja 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
70. Uredba sa zakonskom snagom o ostvarivanju zaštite članova porodica lica na obaveznoj vojnoj vježbi ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
71. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na dodatak na djecu pripadnicima teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
72. Uredba sa zakonskom snagom o zaštiti civilnih žrtava rata iz oružanih sukoba poslije 30. maja 1990. godine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
73. Uredba sa zakonskom snagom o novcu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
74. Uredba sa zakonskom snagom o obavljanju određenih poslova opština u organima uprave grada Sarajeva za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 8/92).
75. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni Amandmana I-IV na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 9/92).
76. Uredba sa zakonskom snagom o bankama koje nastavljaju sa radom za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 9/92).



226. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
227. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o grobljima i grobovima jugoslovenskih boraca i stratištima nevinih žrtava rata ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
228. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zabrani držanja koza ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
229. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o lovstvu ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
230. Uredba sa zakonskom snagom o platama i drugim ličnim primanjima radnika za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 5/93).
231. Uredba sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
232. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju Rezolucije 757 Savjeta sigurnosti od 30. maja 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
233. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
234. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o organizaciji republičke uprave ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
235. Uredba sa zakonskom snagom o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
236. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
237. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
238. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
239. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i prometu lijekova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
240. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
241. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava RBiH ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
242. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
243. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
244. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
245. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
246. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
247. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
248. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i primjeni otrova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
249. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o prometu otrova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
250. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o penzijskom i invalidskom osiguranju za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
251. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
252. Uredba sa zakonskom snagom o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o balansu tih rezervi ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
253. Uredba sa zakonskom snagom o pečutima ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
254. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 8/93).
255. Uredba sa zakonskom snagom o računanju vremena ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
256. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
257. Uredba sa zakonskom snagom o naknadama plata poslanika i o platama funkcionera koje hiraju ili imenuju skupštine društveno-političkih zajednica ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
258. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
259. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
260. Uredba sa zakonskom snagom o povećanju novčanih kazni i drugih novčanih iznosa ("Službeni list RBiH", broj 9/93).
261. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
262. Uredba sa zakonskom snagom o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
263. Uredba sa zakonskom snagom o platama i naknadama pripadnika oružanih snaga, unutrašnjih poslova, kazneno-popravnih organizacija i odbrane ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
264. Uredba sa zakonskom snagom o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list RBiH", broj 14/93).
265. Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
266. Uredba sa zakonskom snagom o izdavanju obeznica ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
267. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
268. Uredba sa zakonskom snagom o radu ustanova iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
269. Uredba sa zakonskom snagom o posebnoj zaštiti sakralnih objekata i sakralnih prostora ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
270. Uredba sa zakonskom snagom o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
271. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
272. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o prodaji robe za sitna sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
273. Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
274. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Institutu za istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ("Službeni list RBiH", broj 13/93).

366. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju Republike Bosne i Hercegovine kod Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

367. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, montažu i promet čeličnih konstrukcija i opreme "Metalno" Drivuša-Zenica ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

368. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća Poliuretanska hemija "Polihem" Tuzla ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

369. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju Republike Bosne i Hercegovine kod Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 1/94).

370. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju RBiH kod Narodne banke BiH u periodu januar-mart 1994. godine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 1/94).

371. Uredba sa zakonskom snagom o odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 9/94).

372. Uredba sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

373. Uredba sa zakonskom snagom o privremenim mjerama organizovanja određenih preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

374. Uredba sa zakonskom snagom o tržištu novca i tržištu kapitala ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

375. Uredba sa zakonskom snagom o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

376. Uredba sa zakonskom snagom o Agenciji RBiH za osiguranje depozita ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

377. Uredba sa zakonskom snagom o nedepozitivnim finansijskim organizacijama ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

378. Uredba sa zakonskom snagom o vrijednosnim papirima ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

379. Uredba sa zakonskom snagom o bankama ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

380. Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

381. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

382. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o kupovini i prodaji određenih roba i za sirana sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

383. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od primjene stava 9. tačke 4. Amandmana I.I na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

384. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Agencije za međunarodnu suradnju u obnovi i razvoju Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 12/94).

385. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća "AIR BOSNIA" ("Službeni list RBiH", broj 12/94).

#### Član 2.

U uredbama sa zakonskom snagom iz člana 1. ovog zakona riječi: "Uredbe sa zakonskom snagom" zamjenjuju se riječju: "Zakon", a riječi: "za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja", brišu se.

#### Član 3.

Skupština Republike Bosne i Hercegovine će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uredbe sa zakonskom snagom iz člana 1. ovog zakona preispitati da li su u saglasnosti sa članom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te potrebu daljnje primjene pojedinih odredaba u tim uredbama.

#### Član 4.

Vlada Republike Bosne i Hercegovine podijeljuje Skupštini Republike Bosne i Hercegovine nacrt propisa u skladu sa članom 3. ovog zakona.

#### Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Predsjednik  
Skupštine RBiH,  
Miro Lazović, s. r.

231

Na osnovu Amandmana LXXIII tačka 1. stav 7. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

#### UKAZ

#### O PROGLAŠENJU ZAKONA O VLADI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasa se Zakon o Vladi Republike Bosne i Hercegovine, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

PR broj 1652/94  
1. juni 1994. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Predsjedništva RBiH,  
Alija Izetbegović, s. r.

#### ZAKON

#### O VLADI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim zakonom, uređuje se organizacija i nadležnost Vlade Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

##### Član 2.

Vlada vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav), zakona i uredbi sa zakonskom snagom.

Do postizanja i primjene konačnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini Vlada će vršiti i funkciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Vlada odlučuje na odvojenim sjednicama.

##### Član 3.

Vlada, svoju unutrašnju organizaciju i način rada, kao i organizaciju, djelokrug i ovlaštenja stručnih i drugih službi koje obavljaju poslove za potrebe Vlade, ministarstava i drugih organa uprave i državnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: organi državne uprave) uređuje Poslovnikom Vlade (u daljem tekstu: Poslovnik Vlade RBiH) i drugim aktima.

#### II - ORGANIZACIJA VLADE

##### 1. Sastav Vlade

##### Član 4.

Vladu čine predsjednik Vlade, zamjenik predsjednika Vlade, jedanaest ministara koji rukovode ministarstvima i četiri ministra bez portfelja.

Zamjenik predsjednika Vlade je istovremeno i ministar odbrane ili ministar vanjskih poslova.

Ministri koji rukovode ministarstvima imaju zamjenike. Zamjenik ministra ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao ministar.

##### 2. Način rada i odlučivanje Vlade

##### Član 5.

Vlada radi i odlučuje u sjednicama. Vlada može zasjedati i odlučivati ako sjednici Vlade prisustvuje više od polovine članova Vlade.

Vlada odlučuje većinom prisutnih članova Vlade.

## VIII

Ova odluka stupa na snagu nakon davanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-19678-1.2/12  
07. juna 2012. godine  
Sarajevo

Premijer  
Fikret Musić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), a u vezi sa čl. 4. 5. i 11. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/02), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

## ODLUKU

O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA  
PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE  
KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA

## I

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom uređuje se metodologija izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija i kantonalnih uprava i upravnih organizacija u sastavu kantonalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: kantonalni organi).

## PROGRAM RADA

## II

(Rok za donošenje godišnjeg programa rada)

1. Vlada donosi godišnji program rada Vlade u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština).
2. Rukovodilac kantonalnog organa donosi godišnji program rada kantonalnog organa u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Vlade.
3. Program iz podtačke 1. ove tačke mora biti usaglašen sa programom rada Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština), a programi iz podtačke 2. ove tačke moraju biti usaglašeni sa programom rada Vlade.

## III

(Rok za pripremu i utvrđivanje nacrt programa rada)

1. Na osnovu nacrt programa rada kantonalnih organa, Vlada utvrđuje nacrt programa rada Vlade, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja ga predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg, te sekretaru Skupštine.
2. Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada kantonalnog organa u formi nacrt, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada Vlade i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu.
3. Rukovodilac uprave i upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva priprema nacrt programa rada uprave i upravne organizacije, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada ministarstva u čijem je sastavu, Vlade, odnosno Skupštine, i dostavlja ga ministarstvu u čijem je sastavu najkasnije do 30. septembra tekuće godine za sljedeću godinu.
4. Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada u formi nacrt.
5. U nacrt godišnjeg programa rada kantonalnog ministarstva uvrstavaju se i predložena pitanja odnosno teme iz nacrt programa rada rukovodioca uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstva i pitanja i teme utvrđene u tački XI ove odluke.

## IV

(Utvrđivanje teksta prijedloga programa rada i rok za donošenje programa rada Vlade)

1. Rukovodilac kantonalnog organa vrši korekcije i usaglašava prijedlog programa rada kantonalnog organa sa prijedlogom programa rada Skupštine, te dostavlja konačan tekst prijedloga programa rada Vladi, u roku od pet dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.
2. Na osnovu prijedloga programa rada kantonalnih organa iz podtačke 1. ove tačke, Vlada donosi program rada Vlade, u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.

## V

(Sastavni dijelovi programa rada Vlade)

Program rada Vlade sastoji se od:

I - Uvodnog dijela, koji sadrži opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz nadležnosti Vlade utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima i aktima.

II - Normativnog dijela, koji sadrži nacrt i prijedloge zakona i drugih propisa koje donosi:

- A. Skupština i
- B. Vlada (iskazane po navedenom redoslijedu).

Normativni dio sadrži:

1. Naziv propisa;
2. Pravni osnov za donošenje propisa;
3. Nositelj izrade;
4. Rok za izradu (posebno za nacrt i posebno za prijedlog propisa iz nadležnosti Skupštine);
5. Organ koji razmatra propis;
6. Kratak sadržaj propisa.

III - Tematskog dijela, koji sadrži poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima a koje se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr.

Tematski dio sadrži:

1. Naziv materijala (prikazati po vremenskoj hronologiji);
2. Nositelj izrade;
3. Rok za izradu;
4. Organ koji razmatra materijal;
5. Kratak sadržaj materijala.

## VI

(Sastavni dijelovi programa rada kantonalnog organa)

Program rada kantonalnog organa sadrži, pored dijelova iz tačke V ove odluke i dio IV - Kontinuirani poslovi, koje utvrđuje rukovodilac kantonalnog organa.

## IZVJEŠTAJ O RADU

## VII

(Podnošenje izvještaja o radu kantonalnog organa)

Rukovodilac kantonalnog organa podnosi godišnji izvještaj o radu zaključno sa 31. decembrom tekuće godine i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu.

## VIII

(Sastavni dijelovi izvještaja o radu Vlade)

Izvještaj o radu Vlade se sastoji od:

I - Uvodnog dijela, (sadrži izvještaj o izvršenju ciljeva i zadataka koji proizilaze iz nadležnosti Skupštine i Vlade i kantonalnih organa, utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima);

II - Normativnog dijela, (sadrži: programirane propise - nacrt i prijedloge zakona i drugih propisa koje je donijela: A. Skupština i B. Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu), i neprogramirane propise (nacrt i prijedloge zakona i drugih propisa) koje je donijela: A. Skupština i Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu);

III - Tematskog dijela (sadrži programirane poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima a koji se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr. onako kako je utvrđeno programom rada Skupštine i Vlade (programirani poslovi), kao i poslove i zadatke koji su izvršeni, a nisu bili predviđeni navedenim programom rada, i to iz nadležnosti Skupštine i Vlade (neprogramirani poslovi);

IV - Kapitalnih projekata (sadrži opisan prikaz kapitalnih projekata sa naznakom faze realizacije bez navođenja iznosa sredstava);

V - Ocjene stanja i postignutih rezultata (sadrži opisni i analitički prikaz učinkovitosti u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa Skupštine i Vlade, kao i provođenje smjernica i načelnih stavova ovih organa i prijedlog mjera koje je neophodno preduzeti).

VI - Programska orijentacija - sadrži programsku orijentaciju za naredni period i dugoročnu projekciju razvoja u oblasti, sa naznakom projekata kojima će Vlada posvetiti posebnu pažnju.

#### IX

(Sastavni dijelovi izvještaja o radu kantonalnog organa)

Izvještaj o radu kantonalnog organa, pored dijelova iz tačke VIII ove odluke (skraćena verzija), sadrži i sljedeće dijelove (proširena verzija):

VII - izvršenje kontinuiranih poslova,

VIII - pregled unutrašnje organizacije, kadrovske i materijalne osposobljenosti kantonalnog organa,

IX - način ostvarivanja saradnje sa federalnim organima, drugim kantonima, općinama, Gradom Sarajevom, ombudsmenima, nevladinim sektorom i dr.

#### SHODNA PRIMJENA ODLUKE

#### X

(Shodna primjena Odluke)

Ova odluka shodno se primjenjuje na izradu i podnošenje programa rada i izvještaja o radu poslovanju stručne službe koju osniva Vlada.

#### METODOLOGIJA IZRADE PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNIH JAVNIH USTANOVA, FONDOVA I AGENCIJA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

#### XI

(Način i rok za dostavljanje nacrtu programa rada i finansijskog plana kantonalnih javnih ustanova, fondova i agencija čiji je osnivač Kanton Sarajevo)

1. Kantonalne javne ustanove, fondovi i agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: druge kantonalne organizacije), nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju resornom ministarstvu, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za sljedeću godinu.
2. Agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: agencije) nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju Vladi, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za sljedeću godinu.
3. Ukoliko su druge kantonalne organizacije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, resorni ministar predlaže, uz nacrt programa rada ministarstva, uvrštavanje tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.
4. Ukoliko su agencije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, Vlada odlučuje o uvrštavanju tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.

5. Nacrt finansijskog plana iz podtač. 1. i 2. ove tačke dostavlja se u roku određenom za izradu nacrtu budžeta Kantona Sarajevo na narednu godinu.

#### XII

(Sadržaj programa rada i izvještaja o radu i finansijskom, poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)

Program rada drugih kantonalnih organizacija i agencija sastoji se od:

I - Uvodni dio:

Uvodni dio sadrži opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz registrovane djelatnosti javne ustanove kulture;

II - Normativni dio:

Normativni dio sadrži nacрте i prijedloge Pravila i drugih opštih akata koja pripremaju i donose direktor, upravni odbor i nadzorni odbor javne ustanove u okviru svojih nadležnosti utvrđenih važećim zakonodavstvom, a naročito:

- a) Naziv propisa koji se donosi,
- b) Predlagača
- c) Organ koji donosi
- d) Rok za izradu opšteg akta (posebno za nacrt i posebno za prijedlog)
- e) Organ koji razmatra opšt: akt (Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada Kantona Sarajevo)
- f) Kratak sadržaj opšteg akta

III - Tematski dio

Tematski dio sadrži poslove i zadatke na provođenju programa rada i utvrđene kulturne politike, sistematizovane po djelatnostima, a koje se izrađuju u obliku projekata, programa, manifestacija i dr.

Tematski dio sadrži:

- a) Naziv programa (projekte, premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima)
- b) Nosilac pripreme,
- c) Rok za pripremu,
- d) Organ koji razmatra,
- e) Finansijska sredstva potrebna za svaki pojedini projekat (premijeru ili reprizu)
- f) Kratak sadržaj.

IV - Kontinuirani poslovi

Kontinuirani poslovi obuhvataju izvještaje, programe, analize, informacije i sl.

Kontinuirani poslovi sadrže:

- a) Naziv materijala (premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima)
- b) Nosilac pripreme,
- c) Rok za pripremu,
- d) Organ koji razmatra,
- e) Kratak sadržaj.

#### XIII

(Obavezni prilozi izvještaja o radu i finansijskom poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)

1. Izvještaj o radu drugih kantonalnih organizacija sadrži obavezne priloge:
  - a) izvještaj o radu direktora/uprave,
  - b) izvještaj upravnog odbora/skolskog odbora,
  - c) izvještaj nadzornog odbora,
  - d) izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem ovlaštenog revizora,
  - e) izvještaj o radu umjetničkih savjeta ili drugih stručnih organa predviđenih osnivačkim aktom, u skladu sa posebnim zakonom,
  - f) mišljenje resornog ministarstva.
2. Izvještaj o finansijskom poslovanju sadrži:
  - a) prihode i primitke, rashode i izdatke koji su odobreni budžetom Kantona,
  - b) ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke po analitičkim kontima u toku godine,

- c) početno i završno stanje Jedinственog računa Trezora (JRT),
  - d) početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva,
  - e) objašnjenje odstupanja,
  - f) obrasci godišnjeg obračuna (račun prihoda i rashoda, bilans stanja, iskaz o gotovinskim tokovima, iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju, podaci o zaposlenim).
3. Izvještaj o radu agencija ne sadrži mišljenje iz tačke I. podtačke e).
4. Resomo ministarstvo, u saradnji sa javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja, priprema izvještaj radu za prethodnu školsku godinu sa programom rada za narednu školsku godinu za predškolsko i osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje i visoko obrazovanje.

**XIV**

(Prestanak važenja ranije Odluke)

Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/10).

**XV**

(Stavljanje van snage akata ministara)

Resorna ministarstva su dužna staviti van snage svoje akte o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

**XVI**

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-3.1/12

12. juna 2012. godine  
Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03-Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE  
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE  
"PETA GIMNAZIJA" SARAJEVO**

**I**

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Peta gimnazija" Sarajevo imenuje:

- Edina Bucalovića, člana, predstavnika zaposlenika.

**II**

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.1/12

12. juna 2012. godine  
Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03-Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona

Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE  
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE  
"ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR" SARAJEVO**

**I**

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Željeznički školski centar" Sarajevo imenuje:

- Sadedu Kjosevsku, članicu, predstavnicu roditelja.

**II**

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.2/12

12. juna 2012. godine  
Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03-Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE  
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE  
"GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA" SARAJEVO**

**I**

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Gazi Husrev-begova medresa" Sarajevo imenuje:

- Hadžiba Šišića, člana, predstavnika zaposlenika
- Nesiba Hadžića, člana, predstavnika roditelja.

**II**

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.3/12

12. juna 2012. godine  
Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03-Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE  
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE  
"PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA" SARAJEVO**

**I**

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Prva bošnjačka gimnazija" Sarajevo imenuje:

- Meliha Saračević, članica, predstavnica zaposlenika.